

Na osnovu člana 44 stav 1 tačka 24 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“) Skupština Opštine Budva, na sjednici od _____ 2025. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. **Usvaja se** Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ za 2024. godinu.
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja objaviće se u „Službenom list Crne Gore – opštinski propisi“.

Broj:
Budva,

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK
Petar Odžić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje zaključka sadržan je u članu 44 stav 1 tačka 24 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 2/19), kojim je propisano da Skupština Opštine razmatra Izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština. Kako je Savjet Radio Televizija Budva Odlukom broj 14 od 12. 05. 2025. godine usvojio Izvještaj o radu RTB za 2024. godinu, broj 253711 od 9. 05. 2025. godine i Odlukom broj 215/1 od 22. 04. 2025. godine usvojio Finansijski izvještaj „Radio televizija Budva“ za 2024. godinu, predlaže se Skupštini Opštine Budva za usvajanje navedenih izvještaja.

Obradivač:

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GR

Na osnovu člana 44 stav 1 tačka 24 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“) Skupština Opštine Budva, na sjednici od _____ 2025. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. **Usvaja se** Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ za 2024. godinu.
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja objaviće se u „Službenom list Crne Gore – opštinski propisi“.

Broj:
Budva,

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK
Petar Odžić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje zaključka sadržan je u članu 44 stav 1 tačka 24 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 2/19), kojim je propisano da Skupština Opštine razmatra Izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština. Kako je Savjet Radio Televizija Budva Odlukom broj 14 od 12. 05. 2025. godine usvojio Izvještaj o radu RTB za 2024. godinu, broj 253711 od 9. 05. 2025. godine i Odlukom broj 215/1 od 22. 04. 2025. godine usvojio Finansijski izvještaj „Radio televizija Budva“ za 2024. godinu, predlaže se Skupštini Opštine Budva za usvajanje navedenih izvještaja.

Obradjivač:

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GR

Savjet Radio Televizije Budva
Broj: 13
Budva, 12.05.2025 . godine

Na osnovu člana 25. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera „Radio Televizija Budva“ br. 0101-215/1 objavljene u „Službenom listu CG- Opštinski propisi“ br. 14/2012 i 26/2018, člana 19. i 22. Statuta Radio Televizije Budva i člana 5. Poslovnika o radu Savjeta Radio Televizije Budva, Savjet Radio Televizije Budva, dana 12.05.2025. godine na 117. sjednici donio je:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog Izvještaja “Radio Televizije Budva” za 2024. godinu broj 215. od 22.04.2025.godine

1. Usvaja se Finansijski Izvještaj “Radio Televizije Budva” za 2024. godinu broj 215 od - 22.04.2025. godine
2. Finansijski Izvještaj biće dostavljen nadležnoj službi Opštine Budva i objavljen na web sajtu RTB.

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski Izvještaj “Radio Televizije Budva” za 2024. godinu broj 215 od 22.04.2025. godine koji je sačinila nadležna služba, dostavljen je predsjedniku i članovima Savjeta.

U materijalu je detaljan finansijski Izvještaj Radio Televizije Budva za 2024. godinu koji obuhvata: prihode, rashode sa pojedinačnim opisom troškova materijala i energije, troškova rada, troškova usluga, amortizacije osnovnih sredstava i ostalih troškova, te plan ulaganja, sa tabelarnim prikazom.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsjednica Savjeta,
dr. Nada Purić



RADIO TELEVIZIJA BUDVA d.o.o.

Broj:

215/1

Budva,

22.04

202

5 god.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA 2024. GODINU

Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva

Budva, 18.04.2025. godine

GR

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva, registrovano je u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02. Septembra 2013. godine pod registarskim brojem 5 - 0670809/001 i matičnim brojem 02005492. Posljednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici izvršena je 18. marta 2024. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5 - 0670809/06.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva;

Vrsta pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću;

Mjesto: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put bb;

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV Registracioni broj 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Budva« i »Televizija Budva« i osnovnu djelatnost obavlja na dvije lokacije. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa obavlja se u budvanskom Starom gradu, u ulici Petra I Petrovića 3, a proizvodnja i emitovanje radio programa, kao i rad stručnih službi preduzeća odvija se u zgradi BSP-a, u Ulici 13. Jul b.b (Jadranski put b.b). Ovo Društvo obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu Odobrenja za korišćenje radio frekvencija broj 0506-1735/2 od 25.4.2019, i Rješenja o izmjeni i dopuni tog odobrenja, broj 03-402/24-413/2 koje je izdala Agencija za elektronske medije na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl.List Crne Gora br.40/13, br.56/13 i br. 02/17), odnosno Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Sl.list Crne Gore br. 54/2024) koji je stupio na snagu 19.6.2024.

Prosječan broj zaposlenih u Društvu za godinu koja se završava 31.12.2024. je 63 (2023. - 59 zaposlenih).

Prema podacima koji su registrovani u CRPS-u, na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, tj. na dan 31.03.2024. godine, Članovi Savjeta i Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime

Pozicija

G-dja Nada Purić

Predsjednik Savjeta

G-dja Dragana Tomović

Član Savjeta

G-dja Andrea Medin

Član Savjeta

G-dja Stanka Stanojević

Član Savjeta

G-din Stojanović Marko

Član Savjeta

G-dja Iva Pavlović

Izvršna direktorica od 22.12.2023.

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Iva Pavlović, izvršna direktorica
2. Valentina Asanović, računovođa

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.145/2021 i 152/2022), Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.56 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Sl.list CG, br. 54/2024).

Dodatne informacije o registraciji Društva

Društvo je osnovano Odlukom br. 0101-215/1 Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Televizija Budva« je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), dana 02.09.2013. godine, ovo Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.



Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS, tj. na dan registrovanja osnivanja Društva.

Registracioni brojevi pravnog prethodnika »Radio Budva«, dodjeljeni su Društvu i to

- matični broj 02005492 Rješenjem CRPS –a o registrovanju osnivanja, 02.09.2013;
- PIB - 02005492 i PDV br.81/31-00228-8, Rješenjem Poreske uprave od 10.09.2013.

Pored toga, na dan registrovanja osnivanja Društva, imovina, obaveze i kapital evidentirani u poslovnim knjigama pravnog prethodnika »Radio Budva« preneseni su u početni bilans i poslovne knjige Društva.

Drugi pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici sa sledećim registracionim oznakama i podacima;

- registarski broj: 5-0055043, sa poslednjom promjenom 10 od 25.02.2009.;
- matični broj: 02290715;
- osnivač: Skupština opštine Budva;
- registrovana lica: 5 članova savjeta i 3 člana Upravnog odbora koji imaju registrovanu kolektivnu odgovornost, 1 ovlašćeni zastupnik ima registrovanu pojedinačnu odgovornost i 3 lica imaju registrovanu nepoznatu odgovornost.

Opština Budva je, kao osnivač, 17.07.2018. godine donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva« (Sl.list CG - opštinski propisi, br.26/18 od 25.07.2018). Do dana sastavljanja ovog izvještaja, zbog pravnih prepreka, postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

CR

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br.145/21 i 152/2022) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Primjena MSFI i MRS

Priloženi finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/2021 i 152/2022), odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori ("Službeni list CG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni računovodstveni standardi, odnosno Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja su prvi put primijenjeni kao osnov za sastavljanje finansijskih izvještaja u Crnoj Gori počev od 1. januara 2003. godine.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja („MSFI“) objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti usvojeni i objavljeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje. Dakle, samo MSFI i MRS zvanično usvojeni i objavljeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore mogu biti u primjeni. Posljednji MSFI i MRS koji su zvanično prevedeni su iz 2009. godine (osim MSFI 7), 2013. godine MSFI 10, 11, 12, 13, 2021. godine MSFI 16 i MSFI 14, kao i novodonijeti MSFI 9 i MSFI 15 koji se primjenjuju od 2024. godine.

2.2. Presentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 11/20 od 06.03.2020, br.139/21 od 29.12.2021, 13/22 od 04.02.2022. i 139/22 od 16.12.2022).

Finansijski iskazi Društva su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Euro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta Društva.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2023. godine. U prikazu podataka obezbeđena je uporedivost na svakoj bilansnoj poziciji.

2.3. Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

2.4. Promjene u računovodstvenim politikama

Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

GR

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i na načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje se mogu pouzdano izmjeriti, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama – EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

GR

3.3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se najvećim dijelom sastoje od ulaganja u softvere, koncesiju i licence. Nematerijalna ulaganja koja su nabavljena kapitalizuju se u visini nabavne vrijednosti na dan transakcije. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju u visini nabavne vrijednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju i eventualno umanjene vrijednosti usljed obezvređenja.

Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja u licence i kupljene softvere utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja odnosno, u skladu sa korisnim vijekom trajanja, u zavisnosti koji je kraći. Amortizuju se primjenom proporcionalne metode u cilju otpisa ulaganja u toku njihovog korisnog vijeka trajanja.

3.6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA - Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva (knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljen u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava uz primjenu odgovarajućih stopa.

GR

Društvo primijenjuje sledeće stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
1	2	3
Oprema		
- oprema za vršenje djelatnosti	2-5	2-50%
- računarska i druga kancelarijska oprema	2-5	20-50%
- oprema za PTT saobraćaj i mobilnu telefoniju	4-5	20-25%
- oprema za PTT saobraćaj i mobilnu telefoniju	5-8	12.5-20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknjižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja i ostali dugoročni plasmani

3.7.1. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrednuje po nabavnoj vrijednosti a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao nerealizovani dobiti-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspjeha kao dobitak – gubitak.

3.7.2. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:

- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
- Potraživanja od zaposlenih
- Ostala potraživanja sa rokom dospelja dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja. U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.8. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit, a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.9. ZALIHE

3.9.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosječne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.9.2 Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.10.1. Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Ova potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

3.10.2. Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisije i konsignacije prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

3.10.3. Druga potraživanja obuhvataju potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija i potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, kao i potraživanja od pravnog prethodnika. Potraživanja od pravnog prethodnika odnose se na potraživanja po osnovu ličnih primanja (zarade, naknade po ugovoru o djelu i naknade za članstvo u Savjetu Društva) koja su nastala prije 02.09.2013. godine kod pravnog prethodnika Televizija Budva d.o.o. Budva, a isplaćena sa računa drugog pravnog prethodnika ili novoformiranog Društva RTV Budva.

3.10.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.10.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

3.11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospelja indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.12. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.13. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po fer vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja)

3.14. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed plaćene troškove (troškovi koji se odnose na buduću obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod,

razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.15. KAPITAL obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisiju premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacijske rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala, a gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

U okviru revalorizacijske rezerve i nerealizovanih dobitaka i gubitaka iskazuju se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru nerealizovanih dobitaka i gubitaka, kao i drugih nerealizovanih dobitaka i gubitaka koji se iskazuju u okviru Drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom.

Revalorizacijska rezerva se smanjuje:

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizacijska rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizacijska rezerva do visine revalorizacijske rezerve.

3.16. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

U skladu sa Pravilnikom o radu Društva i Zakonom o radu („Sl. list CG”, br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini od pet prosječnih neto zarada u Crnoj Gori, odnosno kod Poslodavca ako je to povoljnije za zaposlenog. Ova otpremnina se isplaćuje danom prestanka radnog odnosa.

Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina izvršeno je korišćenjem metoda sadašnje vrijednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna aktuarskog.

Budući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima aktuarski dobiti i gubici, kao i troškovi prethodne službe priznaju se u cjelini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

3.17. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.18. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantifikuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.19. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHOD I PRIMLJENE DONACIJE obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune a u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI.

Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. Stoga se davanje priznaje u bilansu uspjeha u istom periodu kao i relevantni rashod. Davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju, Društvo priznaje u bilansu uspjeha tokom perioda i u srazmjeri sa priznavanjem troškova amortizacije tih sredstava

3.20. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini, a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini, kao što je preraspodjela radnog vremena.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Ove obaveze se raščlanjuju na obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim licima, obaveze u zemlji, obaveze u inostranstvu a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Obaveze iz poslovanja se evidentiraju u momentu nastanka dužničko - povjerilačkog odnosa, iskazuju se u neplaćenom iznosu, a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

3.23.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.23.2. Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.25. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.26. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.27. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate naplaćene prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, te odložene prihode i primljene donacije.

3.28. PRIHODI se priznaju u slučajevima kada je vjerovatan priliv ekonomskih koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodat usluge u toku redovnog poslovanja, umanjene za popuste i porez na dodatu vrijednost.

Društvo od 1. januara 2024. godine primjenjuje MSFI 15 "Prihodi od ugovora sa kupcima", koji zamjenjuje postojeće smjernice u vezi sa priznavanjem prihoda, uključujući MRS 18 "Prihodi", MRS 11 "Ugovori o izgradnji" i povezana tumačenja standarda. Usvajanje MSFI 15 nije značajno uticalo na izmjene računovodstvenih politika za priznavanje poslovnih prihoda.

3.28.1. Prihodi od prodaje se formiraju na principu fakturisane realizacije. Prihodi se priznaju kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda. Prihodi koji se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu obuhvataju prihode koji su propisani Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje, na osnovu marketinških i drugih usluga. Prihodi od prodaje iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

3.28.2. Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.28.3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

Vrijednost sredstava dobijenih iz Budžeta Opštine Budva ranije se inicijalno evidentirao kao potraživanje u okviru bilansu stanja za iznos po Ugovoru, a koje se potraživanje umanjivalo u momentu kada je izvršena uplata po tom osnovu. Međutim, nadležni Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva je u periodu od 2014. do 2016. godine odbijao da uopšte uzme u razmatranje Izveštaj o finansijskom poslovanju Radio Televizije Budva u kome, kao prihod iz budžeta lokalne samouprave, nije evidentiran samo i isključivo uplaćeni iznos sredstava, odnosno onaj iznos koji je u izvještaju o realizaciji Budžeta opštine Budva evidentiran kao transfer Radio Televiziji Budva. Društvo je bilo prinuđeno na izmjenu računovodstvene politike u ovom dijelu, pa je iz knjižnih stavova eliminisan Ugovor o finansiranju programskih sadržaja, odnosno Ugovor o pružanju javnih usluga. Od 2017. godine kao prihod u grupi 64 klase prihoda evidentira se samo iznos koji je sa računa lokalnog trezora uplaćen na račun Društva, te iznos koji je u ime i za račun Društva uplaćen Radio difuznom centru po osnovu korišćenja repetitora.

Ostale donacije primljene u novcu koje pokrivaju jedan obračunski period i namjena im je da pokriju troškove Društva nastale u tom periodu, odmah se priznaju kao prihodi.

U skladu sa članom 49 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (Službeni list CG br.54/2024 od 11.6.2024. godine) Društvo ostvaruje pravo na finansiranje od Opštine Budve, na osnovu ugovora o pružanju javnih usluga.

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o pružanju javnih usluga za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine broj 01-082/24-110/1, a u skladu sa Odlukom o Budžetu Opštine Budva za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ broj 66/2023). Navedenim Ugovorom utvrđena su sredstva za 2024. godinu u iznosu od 962,000 EUR iz tekućeg (operativnog) budžeta za finansiranje programskih obaveza i sadržaja, kao i iznos od 100,000 EUR iz kapitalnog budžeta za nabavku digitalne opreme.

Anexom I navedenog Ugovora o pružanju javnih usluga, koji je potpisan 27.12.2024. odobreno je dodatnih 20,000 EUR (Napomena 4.18)

Od ukupno odobrenih sredstava (982,000 EUR) iz operativnog budžeta Opštine Budva, na račun Društva ili plaćanjem u ime i za račun Društva, realizovan je iznos od 980,924 EUR, dok je donacija u opremi iz kapitalnog budžeta Opštine Budva realizovana tek početkom 2025. godine.

3.28.4 Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode

po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.28.5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MRS 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.28.6. Finansijske prihode čine prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.29. RASHODI su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi). Svi rashodi se priznaju nezavisno od izmirivanja obaveza. Priznati rashodi se povezuju sa prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Društvo ima uspostavljenu računovodstvenu evidenciju o trošenju budžetskih sredstva. Po principu »segmentata poslovanja«, Društvo je ustanovilo dva segmenta: komercijalne audiovizuelne usluge i javne usluge. Ovi segmenti su ujedno i jedinice koje generišu gotovinu.

Ako dokument za knjiženje pruža dovoljno informacija, direktni troškovi se odmah, prilikom knjiženja, raspodjeljuju po odgovarajućim segmentima, dok se indirektni troškovi raspodjeljuju po već određenim ključevima za distribuciju (npr. fiksni procenti ili drugi indikatori itd).

3.29.1. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.29.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.29.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i

bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.29.4. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.30. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.31. POREZ NA DOBIT

3.31.1 Tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG", br. 65/2001, 12/2002 i 80/2004 i "Službeni list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011, 14/2012, 61/2013, 55/2016, 146/2021, 152/2022, 28/2023, 125/2023 i 88/2024). Stopa poreza na dobit je progresivna i iznosi:

- do 100.000,00 EUR iznosi 9%;
- od 100.000,01 EUR do 1.500.000,00 EUR: 9.000,00 +12% na iznos preko 100.000,00;
- preko 1.500.000,01: 177.000,00 EUR +15% na iznos preko 1.500.000,01 EUR.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u iskazu o ukupnom rezultatu uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina. Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

3.31.2 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit obračunava se korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.32. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE **(paragraf 125 MRS 1 - Presentacija finansijskih iskaza)**

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanivanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza. Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

3.32.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

3.32.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosno imovine.

3.32.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispunе svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.32.4. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

R.br.	Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1.	Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja:	1	1
2.	Povećanje		
3.	Smanjenje		
Upisani neuplaćeni kapital – ukupno (1+2-3)		1	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je 02.09.2013. godine Rješenjem CRPS o registrowanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »Radio televizija Budva« Budva, registrovan u iznosu od 1 EUR, a koji prema dostupnim informacijama nije evidentiran kao uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva (Napomena 4.6).

4.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

EUR

	Audio i video oprema iz Državne pomoći	Oprema za vršenja djelatnosti	Računarska i druga kancelarijska oprema	Oprema za PTTSaobraćaj i mob.tel.	Transportna sredstva	Ostale nekretn. postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	247,990	78,171	86,697	2,829	32,413	400	448,500
Povećanje:	0	0	7,056	0	15,300	0	22,356
Nabavka, aktiviranje i prenos	0	0	7,056	0	15,300	0	22,356
Revalorizacija odnosno procjena u toku godine							0
Viškovi utvrđeni popisom							0
Smanjenje:	0	0	0	0	0	0	0
Prodaja u toku godine					4,840		4,840
Rashod u toku godine	0	0	0	0	0	0	0
Prenos na sredstva namenjena prodaji							0
Manjkovi utvrđeni popisom							0
Nabavna vrijednost na kraju godine	247,990	78,171	93,753	2,829	42,873	400	466,016
Kumulirana ispravka na početku godine	187,171	71,082	65,057	2,29	18,838	0	344,977
Povećanje:	27,946	1,656	6,012	0	3,400	0	39,014
Amortizacija	27,946	1,656	6,012	0	3,400	0	39,014

Obezbvredjenje							0
Ostalo							0
Smanjenje:	0	0	0	0	1,361	0	1,361
Po osnovu prodaje				0	1,361		1,361
Po osnovu rashodovanja							0
Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodaji							0
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom							0
Stanje na kraju godine	215,117	72,738	71,069	2,829	20,877	0	382,630
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2024. godine	32,873	5,433	22,684	0	21,996	400	83,386
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2023. godine	60,818	7,090	21,640	0	13,575	400	103,123

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 83,886 EUR (2023 - 103,123 EUR).

Imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva, a odnosi se na opremu za vršenje djelatnosti, kancelarijsku opremu, vozila i umjetnička djela. Pored toga Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, a koja je prema izjavi rukovodstva u potpunosti amortizovana i pripadala je pravnom prethodniku Televiziji Budva. Društvo je u okviru godišnjeg popisa izvršilo fizički popis navedene amortizovane opreme pravnog prethodnika.

Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2024. godine ne iskazuje nekretnine. Poslovni prostori koje RTV Budva koristi kao kancelarijski prostor, kao i prostor za emitovanje radijskog i televizijskog programa koji se u kontinuitetu koriste radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva.

Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti:

- Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1) nalazi se u "Zgradi BSP", u svojini je Društva za konsalting i inženjering "Budva – Sv. Stefan – Petrovac" d.o.o. Budva i na katastarskoj parceli 2057/1 su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO "Budva Sv Stefan Petrova"« je Opština Budva sa 60% udjela.
- Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332 - parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja.
- Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje se vodi u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo se više puta, samoinicijativno ili na sugestiju revizora pri kontroli računovodstvenih iskaza, obraćalo Opštini Budva za regulisanje načina i uslova korišćenja navedenog prostora, međutim do datuma ovog izvještaja Društvo nije sa osnivačem regulisalo način i uslove korišćenja objekata evidentiranih u LN br.13 KO Budva, LN br.332 - parcela 2858 KO Budva, kao ni sa privrednim društvom »Budva – Sv. Stefan – Petrovac« d.o.o. Budva za objekat evidentiran u LN KO Budva LN 2707 - parcela 2057/1.

Povećanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu nabavki

U toku 2024. godine iz sopstvenih sredstava nabavljena je oprema koja je početno priznata po nabavnoj vrijednosti od 22,355 EUR (2023 – 26,757 EUR). Te nabavke se odnose na sledeće:

Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Kom	Nabavna vrijednost (EUR)
1	2	3	4
RENO CLIO TCE 90	26.2.2024	1	15.300,00
Računar Intel Raptor Lake soket 1700 Core i7	26.4.2024	1	1.201,65
Kancelarijski ormar 148*250	5.6.2024	1	1.185,95
Kancelarijski ormar 148*250	5.6.2024	1	1.185,95
Kancelarijska polica	5.6.2024	1	442,15
Inverter klima WiFi	1.7.2024	1	330,58
Laptop Thinkbook 16Gb – tonska režija radija	1.7.2024	1	743,80
Klima BEHPG 120/121	26.7.2024	1	339,67
Računar MSGW Gamer	1.11.2024	1	831,00
Računar PC RAC25544	1.11.2024	1	793,80
UKUPNO:			22,354.55

Vozilo Reno Clio nabavljeno je po Ugovoru o finansijskom lizingu ukupne vrijednosti 17,619 EUR, u koju je pored nabavne vrijednosti vozila (15,300 sa uračunatim PDV-om), uključena i kamata (2,065 EUR), kao i troškovi zaključenja ugovora o lizingu (254 EUR). Ulazni PDV u iznosu od 2,687 EUR je neodbitni, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu prodaje

U aprilu 2024, nakon sprovedenih procedura procjene i oglašavanja, prodato je vozilo Fiat Fiorino nabavljeno 2021. godine. Nabavna vrijednost vozila iznosila je 4,840 EUR, a do dana prodaje obračunata je ispravka vrijednosti od 1,361,25 EUR. U momentu otuđenja, knjigovodstvena vrijednost vozila iznosila je 3,478.75 EUR, a prodajna 3,057.85 EUR. Iznos od 420.90 EUR evidentiran je kao gubitak od prodaje opreme.

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu rashoda

U 2024. godini nije bilo predloga za rashodovanjem opreme.

4.3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

EUR

	Kupci - ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga Potraž. Od Opštine Budva	Ostala potraživanja	Potraživanja za PDV	Potraživanja - ukupno
Potraživanje po osnovu prodaje usluga, na početku godine	171	39,822	95	84,165	259,654	3,495	387,402
Potraživanje po osnovu prodaje usluga, na kraju godine	98	50,563	18	84,165	256,470	0	391,314
Ispravka vrijednosti na početku godine		11,922	0	0	0	0	11,922
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa							0
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu naplate		3,115					3,115
Povećanje ispravke vrijednosti u toku godine							0
Ispravka vrijednosti na kraju godine		8,807	0	0	0	0	8,807
STANJE PO BILANSU:							
31.12.2024. godine	98	41,756	18	84,165	256,470	3,495	391,314
31.12.2023. godine	171	27,900	95	84,165	259,654	3,495	375,480

Na dan 31.12.2024. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u iznosu od 382,507 (31.12.2023 - 375,480 EUR), odnosno ukupna potraživanja u iznosu od od 391,314 EUR (31.12.2023 - 387,402 EUR) i ispravku potraživanja u iznosu od 8,807 EUR (2023 - 11,922 EUR). U toku 2024. godine posredstvom sudskog izvršitelja naplaćeno je jedno potraživanje u iznosu od 3.115 EUR od dužnika.

U okviru kratkoročnih potraživanja Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca za izvršene usluge u bruto iznosu od 50,680 EUR (2023 - 40,088 EUR) i to:

62

R.br.	Naziv partnera	31. decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	Budva naš grad - Nikola Jovanović	4.356	8,60%
2.	GRAWE neživotno osiguranje A.D. - PODGORICA	2.891	5,70%
3.	PARMA GRIL BAŠTA - BUDVA	2.720	5,37%
4.	SPIDER-MAX D.O.O. - BUDVA	2.328	4,59%
5.	RADIO "ANTENA M" - PODGORICA	2.327	4,59%
6.	BLACK & WHITE D.O.O. - BUDVA	2.145	4,23%
7.	MPM D.O.O. - PODGORICA	1.863	3,68%
8.	PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE - PODGORICA	1.815	3,58%
9.	MERCATOR CG d.o.o. - PODGORICA	1.547	3,05%
10.	DEMOKRATSKA CRNA GORA - PODGORICA	1.452	2,87%
11.	Milo Božović - Budva na prvom mjestu	1.452	2,87%
12.	SHILO M d.o.o. - PODGORICA	1.452	2,87%
13.	SAVA OSIGURANJE A.D. - PODGORICA	1.427	2,82%
14.	Universal Media Podgorica d.o.o. - PODGORICA	1.407	2,78%
15.	ANG CRNA GORA DOO - PODGORICA	1.250	2,47%
16.	OSTALI KUPCI	20.248	39,95%
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 16)		50,680	100,00%

Za svako potraživanje Društvo vrši procjenu naplativosti, pojedinačno, a u 2024. godini, zbog procjenjene izvjesnosti naplate, nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja.

U nastavku je prikazano stanje ispravljenih potraživanja od kupaca na dan bilansa u iznosu od 8,807 EUR (2023 - 11,922 EUR):

	31. decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1. MERCATOR CG D.O.O.	1,547	18%
2. SAVA OSIGURANJE A.D.	1,427	16%
3. ANG CRNA GORA D.O.O.	1,250	14%
4. MK PROMET D.O.O.	717	8%
5. MESOPROMET D.O.O.	625	7%
6. ELA D.O.O.	357	4%
7. LANGUST D.O.O.	327	4%
8. NISANI D.O.O.	310	4%
9. TOP PC D.O.O.	275	3%
10. LEAF D.O.O.	246	3%
11. Ostali kupci	1,727	20%
UKUPNO ISPRAVLJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 11)	8,807	100%

Do dana zaključivanja ovog izvještaja Društvo je potvrdilo ili naplatilo 73% potraživanja od kupaca.

Druga potraživanja od Opštine Budva odnose se na potraživanja od osnivača, za programske sadržaje iz prethodnog perioda u iznosu od 84,165 EUR (2023-84,165 EUR). Ova potraživanja nastala su u prethodnom periodu, prije 2014. godine, odnosno prije promjene računovodstvene politike. Tada je Društvo, u skladu sa načelima dvojnog knjigovodstva, priznavalo potraživanja od lokalne samouprave u ugovorenom iznosu koji je predviđen Odlukom o Budžetu Opštine Budva, a ne u iznosu koji je primljen za dati period (Napomena 4.9).

Na dan bilansa Društvo je u okviru kratkoročnih potraživanja iskazalo Ostala druga potraživanja u iznosu od 254,721 EUR (2023-259,654 EUR), a odnose se na:

- potraživanja koje su nastale prije 02.09.2013. godine u Televiziji Budva, a isplaćeni su sa računa drugog pravnog prethodnika, ili novoformiranog društva, a po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 41,752 EUR i zarade zaposlenih u iznosu od 200,354 EUR;

Društvo je prema sopstvenim osnivačkim aktima iz 2013. godine, pravni sledbenik »Televizija Budva« DOO Budva, iako u javnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori »Televizija Budva« DOO Budva ima status aktivnog pravnog subjekta. Zbog navedenog, i činjenice da još uvijek nije završen postupak dobrovoljne likvidacije »Televizija Budva« DOO Budva, Društvo isplaćene obaveze ovog pravnog subjekta u svojim poslovnim knjigama po navedenom osnovu priznaje kao potraživanja u ukupnom iznosu od 242,106 EUR. Iz razloga apsolutne formalno pravne zastare ovog potraživanja revizorski izvještaj izražava negativan stav po ovom saldu.

- potraživanja od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica u iznosu od 12,087 EUR (2023-16,010 EUR);
- potraživanja od Centra za socijalni rad u iznosu od 1,748 EUR (2023-1,530 EUR);
- potraživanje od Fonda za zdravstveno osiguranje 0 EUR (2023 – 9 EUR);
- akontirane dažbine na račun objedinjene naplate uslijed inicijalno više obračunate obaveze za doprinos za PIO na teret radnika 528 EUR (2023 – 0 EUR).

Na kraju poslovne 2024. godine nema PDV kredita (2023 - 3.495,20 EUR), a obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost iskazane su u napomeni 4.9.

U skladu sa Zakonom o rokovima izvršenja novčanih obaveza, Društvo pruža usluge na odloženi rok plaćanja od 30 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2024. godine predstavljena je na sledeći način:

GR

Starost potraživanja po pozicijama	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraž. od ostalih povezanih pr. lica (bruto)	98	0	98
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	98	0	98
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	34,441	16,122	50,564
Ispravka vrednosti	0	8,807	8,807
Neto potraživanja	34,441	7,315	41,757
Potraživanja od kupaca u ino (bruto)	0	18	18
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	18	18
Potraživanja od osnivača	0	84165	84165
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	84165	84165
Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto)	14,364	242,106	256,470
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	14,364	242,106	256,470
Druga potraživanja (bruto)	0	0	0
Ispravka vrednosti	0	0	0
Neto potraživanja	0	0	0

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 333,604 EUR (2023-339,247 EUR), od kojih je 84,165 EUR iskazano i kao obaveza (Napomena 4.10).

Na dospelja nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate, niti obezbeđuje potraživanja sa nekim od instrumenata obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili mjenicama.

4.4. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Poslovni račun	12,917	24,078
2. Devizni poslovni račun	0	0
3. Blagajna	35	21
4. Ostala novčana sredstva	1	1
UKUPNO (1 do 4)	12,953	24,100

Na dan 31.12.2023. godine Društvo je iskazalo novčana sredstva u iznosu od 12,953 EUR (2023-24,100 EUR) i to:

Novčana sredstva na poslovnom računu kod sledećih banaka:

GR

- NLB Banka AD Podgorica, račun 530-52626-51, u iznosu od 12,904.73 EUR (2023 – 24,041.23 EUR)
- Lovćen banke AD Podgorica , račun 565-11000-67, u iznosu od 12.70 EUR (2023 – 36.70 EUR).

Na deviznom računu kod NLB Banke AD Podgorica nema sredstava na stanju (2023-0,00 EUR).

U blagajni, na dan 31.12.2024. godine evidentirana su sredstva u iznosu od 34.67 EUR (2023-21.17 EUR).

Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentiran je iznos od 1.26 EUR, po osnovu Visa kartice kod Komercijalne banke AD Budva.

Na dan 31.12.2024. godine Društvo je usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.5. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Unapred plaćeni troškovi	22,559	22,888
2. Razgraničeni neto negativni efekti prinudne naplate	47,494	47,494
3. Razgraničeni finansijski troškovi po osnovu lizinga	1,123	0
4. Odloženi poreski efekti (sredstvo)	2,401	1,216
5. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	582	665
UKUPNO (1 do 3)	74,159	72,263

Društvo je u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo isplaćene obaveze za pravnog sledbenika »Televiziju Budva« DOO Budva u iznosu od 70,053 EUR (2023-70,053 EUR i to za:

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema dobavljačima »Televizije Budva«, u iznosu od 22,559 EUR. Struktura unaprijed plaćenih troškova data je u sledećem pregledu:

	Opis	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1	PAM CG	9,115	40,41%
2	Crnogorski telekom A.D.	3,295	14,61%
3	Cobra sistem d.o.o.	3,239	14,36%
4	Cabling d.o.o. Budva	2,672	11,84%
5	Komunalno d.o.o. Budva	2,201	9,76%
6	Min@-infomont. DOO	1,415	6,27%
7	Ostali dobavljači	622	2,76%
	UKUPNO UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOBAVLJAČIMA (1 do 7)	22,559	100%

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema članovima Savjeta »Televizije Budva« u iznosu od 47,494 EUR (2023-47,494 EUR). Navedene obaveze naplaćene su pleniškom novčanih sredstava sa žiro računa Radio Televizije Budva tokom 2013. i 2014. godine;
- Ostala aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 582 EUR (2023-665 EUR);
- Odloženi poreski efekti: Uslijed činjenice da je neotpisana vrijednost stalne imovine u poreske svrhe (OA obrazac 31.12.2024; 109,668.36 EUR) veća od neotpisane vrijednosti u glavnoj knjizi društva (stalna imovina osim umjetnina ima vrijednost 82,985.25 EUR – napomena broj 4.2), kod primjene standarda MRS 12 - Računovodstveni tretman poreza na dobit, izvršeno je dodatno knjiženje (1,184.93 EUR efekat na bilans uspjeha kao prihod) za razliku potencijalnog sredstva do iznosa od 2,401.48 EUR. U skladu sa MRS-12, te na osnovu Zakona o porezu na dobit, ovaj podatak predstavlja iznos poreza na dobit koji će biti obračunat u budućem periodu.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

		EUR
Stanje 1. januara 2023.	Odloženo poresko sredstvo	1,042
	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2023.	175
Stanje 31. decembra 2023.	Odloženo poresko sredstvo	1,217
	Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2024.	1,184
Stanje 31. decembra 2024.	Odloženo poresko sredstvo	2,401

4.6. KAPITAL

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Osnovni kapital	83,620	83,620
I. Svega osnovni kapital (1)	83,620	83,620
II. Neuplaćeni upisani kapital	1	1
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1)	573,988	641,709
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	573,988	641,709
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1)	0	0

3.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0	0
III. Svega neraspoređena dobit (2+3)	573,988	641,709
4. Gubitak do visine kapitala ranijih godina	413,173	344,249
5. Gubitak do visine kapitala tekuće godine	47,517	68,923
IV. Svega gubitak do visine kapitala (4+5)	460,690	413,172
KAPITAL (I+II+III-IV)	196,919	312,158

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

a) Osnovni kapital

EUR

	Osnovni kapital	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	83,620	83,620
Povećanje u toku godine	0	0
Smanjenje u toku godine	0	0
Stanje 31.12. tekuće godine	83,620	83,620

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2024. godine u iznosu od 83,620 EUR (2023. godine 83,620 EUR) evidentiran je kao državni kapital.

U osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala. U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera »Radio televizija Budva«, osnivač je naveo da vrijednost osnivačkog kapitala lokalnog javnog emitera RTB čini vrijednost imovine pravnog prethodnika, Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«, utvrđenog bilansom stanja na dan 31.12.2011. godine. Međutim, u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan je kapital u iznosu od 1 EUR.

b) Neuplaćeni upisani kapital

EUR

Stanje na početku godine	1
Povećanje:	
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	1

c) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspjeha

EUR

Stanje na početku godine	641,709
Povećanje:	0
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	0
Smanjenje:	
a) po osnovu aktuarskih pretpostavki za rezervisanja budućih isplata po osnovu otpremnine prilikom odlaska u penziju, na dan 31.12.2023. godine	59,111
b) po osnovu aktuarskih pretpostavki za rezervisanja budućih isplata po osnovu jubilarnih nagrada, na dan 31.12.2023. godine	8,610
Stanje 31.12. tekuće godine	573,988

d) Gubitak

EUR

Stanje na početku godine	413,173
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	47,517
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0
Stanje 31.12. tekuće godine	460,690

4.7. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	0	0
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)		
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)		
c) po drugim osnovama	0	0

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Društva. Oporeziva privremena razlika proističe iz alocirane poreske amortizacije i priznavanja sredstava čija je vrijednost manja od 300 EUR, te iz različitih metoda obračuna amortizacije u poreske i poslovne svrhe.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza prikazano je u napomeni broj 4.5 Aktivna vremenska razgraničenja.

4.8. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE

4.8.1. Dugoročna rezervisanja

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Rezervisanje po osnovu budućih isplata za otpremnine prilikom odlaska u penziju	76,101	0
2. Rezervisanje po osnovu budućih isplata za jubilarne nagrade	10,060	0
DUGOROČNA REZERVISANJA (1+2) / AOP 119	86,161	0

Nakon završetka revizije finansijskih iskaza za 2023. godinu, u kojoj se negativno mišljenje pod tačkom 4. obrazlaže činjenicom da „Društvo nije izvršilo rezervisanja u skladu sa MRS 19“, zatražene su usluge ovlašćenog aktuara. Suštinski, navedeni standard zahtijeva rezervisanje sredstava i objelodanjivanje obaveza koje će, po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada, dospijeti za isplatu u budućim periodima.

Kolektivni ugovor Radio Televizije Budva, u skladu sa zakonskim okvirima, predviđa isplatu ove beneficije zaposlenima, međutim, do sada je iznos isplaćene obaveze po ovim stečenim pravima teretio troškove poslovanja tekuće godine. Zbog kompleksnih izračuna standard sugeriše korišćenje usluga ovlašćenih aktuara, kako bi budući izdaci bili realno procijenjeni i ravnomjerno troškovima opteretili dugi period u kome se oni stižu. Standard sugeriše da trošak otpremnina i jubilarnih nagrada ne nastaje u trenutku isplate, nego tokom radnog vijeka kod poslodavca, te da je važno troškove ravnomjerno rasporediti saglasno stepenu vjerovatnoće doživljenja, kao i ostalim demografskim i finansijskim varijablama.

Računovodstvo je dostavilo podatke o starosti zaposlenih, te ukupnom i internom radnom stažu, a aktuar je na osnovu pravila struke izradio studiju o iznosu rezervacije za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarnih nagrada zaposlenima.

Za period do 31.12.2023. godine formirane su rezervacije u ukupnom iznosu od 67,721 EUR, i to 59.111 EUR za rezervaciju isplata otpremnina za odlazak u penziju, i 8,610 EUR kao rezervacije za buduće isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Ovaj iznos je evidentiran direktno na teret kapitala, odnosno akumulirane neraspoređene dobiti prethodnih godina, a u bilansu uspjeha objelodanjen je kao promjena aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada.



Aktuarski izračun sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024. godine donio je novih 23.979 EUR troška, i to 21.428 EUR po osnovu povećanja projektovanih budućih obaveza za penzijske otpremnine, i iznos od 2.551 EUR povećanja budućih obaveza za jubilarne nagrade.

U toku 2024. godine rezervisanje za penzione otpremnine umanjeno je prilikom isplate otpremnine za odlazak u penziju za jednog zaposlenog (4,438 EUR), kao i umanjenje druge stavke rezervacije, za tri isplaćene jubilarne nagrade (1,101 EUR).

Kretanje na rezervisanjima prikazano je u tabelama:

a) Rezervacija za otpremnine prilikom odlaska u penziju:

Opis	2024.	2023.
Stanje na početku godine	0	0
Rezervisanje po aktuarskim pretpostavkama na dan 31.12.2023, po nalogu revizora	59,111	
Ukidanje rezervisanja u toku 2024.	-4,438	0
Dodatna rezervisanja sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024.	21,428	0
Stanje rezervacija na dan 31. decembra 2024.	76,101	0

b) Rezervacija za buduće isplate jubilarnih nagrada:

Opis	2024.	2023.
Stanje na početku godine	0	0
Rezervisanje po aktuarskim pretpostavkama na dan 31.12.2023, po nalogu revizora	8,610	
Ukidanje rezervisanja u toku 2024.	-1,101	0
Dodatna rezervisanja sa stanjem zaposlenih na dan 31.12.2024.	2,551	0
Stanje rezervacija na dan 31. decembra 2024.	10,060	0

4.8.2. Dugoročne obaveze

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Dugoročne finansijske obaveze (AOP 124)	5,682	0
2. Ostale dugoročne obaveze (AOP 126)	32,872	60,818
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)	38,554	60,818

Na dan bilansa Društvo je iskazalo dugoročne obaveze u iznosu od 38,554 EUR (2023. 60,818 EUR) a odnose se na:

- Finansijski lizing vozila (napomena 4.2) čiji dugoročni dio iznosi 5,682 EUR, a kratkoročni (koji dospijeva u roku od jedne godine) iznosi 3,432 EUR;
- Dugoročni odloženi prihod po osnovu državnih davanja Opštine Budva za nabavku opreme u iznosu od 32,872 EUR.

Na osnovu »Ugovora o pružanju javnih usluga«, br. 01-1228 od 08.05.2018. godine, te Anexa br. 01-082/23-139/2 od 6.2.2023. godine, Opština Budva je iz kapitalnog budžeta nabavila digitalnu opremu za potrebe Društva u 2018. godini u iznosu od 99,928 EUR, u 2019. godini u iznosu od 99,957 EUR, te u 2023. godini u iznosu od 48,105 EUR.

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći, Društvo je priznalo ovo državno davanje u vrijednosti nabavljene opreme (Napomena 4.2) i izvršilo prenos odloženog prihoda u korist bilansa uspjeha za iznos obračunate amortizacije u 2024. u iznosu od 27,946 EUR (2023. - 32,265 EUR) (Napomena 4.11). Neotpisana vrijednost na dan 31.12.2024. godine iznosi 32,872 EUR, i u cjelosti se odnosi na donaciju iz 2023. godine. Kretanje davanja iz kapitalnog budžeta Opštine Budva, kao i priznavanje odloženog prihoda i troškova amortizacije prikazano je u tabeli:

Opis	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2018.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2019.	Donacija iz kapitalnog budžeta za 2023.	Ukupno priznavanje po MRS-20
Nabavna vrijednost	99,928			99,928
MRS-20 za 2018.	-13,324			-13,324
Nabavna vrijednost	0	99,957		99,957
MRS-20 za 2019.	-19,986	-1,666		-21,652
MRS-20 za 2020.	-19,986	-19,991		-39,977
MRS-20 za 2021.	-19,986	-19,991		-39,977
MRS-20 za 2022.	-19,986	-19,991		-39,977
Nabavna vrijednost	0	0	48,105	48,105
MRS-20 za 2023.	-6,662	-19,991	-5,612	-32,265
MRS-20 za 2024.	0	-18,325	-9,621	-27,946
Neotpisana vrijednost 31.12.2024.	0,00	0,00	32,872	32,872

4.9. KRATKOROČNE OBAVEZE

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Kratkoročni dio finansijskog lizinga	4,206	0
2. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	9,169	8,969
3. Obaveze prema dobavljačima	47,833	23,020
4. Obaveze prema ostalim povezanim licima	396	199
5. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratk. obaveze	39,153	39,529
5.1. Ostale kratkoročne obaveze	38,297	39,529
5.2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	856	0
5.3. Obaveze po osnovu poreza na dobit	0	0
KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 5)	100,757	71,717

Društvo je na 31. decembar 2024. godine iskazalo kratkoročne obaveze u iznosu od 100,757 EUR (2023. - 71,717 EUR) i iste obuhvataju:

4.9.1. Kratkoročne finansijske obaveze

U skladu sa anuitetnim planom Ugovora o finansijskom lizingu sa Porsche Leasingom (napomena 4.8.2), za nabavku vozila po Ugovoru sa Alliance d.o.o Podgorica, tokom 2025. godine isplatiće se 12 rata po 350,53 EUR, što iznosi ukupno 4.206,36 EUR. Od navedenog iznosa, prema anuitetnom planu, 3.432 EUR odnosi se na glavnica duga, a iznos od 774,14 EUR teretiće rashode kamata u 2025. godini.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.619,08 EUR, od čega je 5.000 EUR uplaćeno prilikom preuzimanja vozila, a ostatak duga podijeljen u 36 jednakih rata po 350,53 EUR. U ukupnom iznosu 15.300 EUR predstavlja vrijednost vozila sa PDV-om, iznos od 2.065 EUR finansijski rashod (kamata), a iznos od 254 EUR je zaračunato kao direktni trošak zaključenja ugovora o lizingu.

4.9.2. Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	9,169	8,969
2. Dobavljači u zemlji	41,549	20,614
3. Dobavljači u inostranstvu	6,284	2,406
4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	396	199
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)	57,398	32,188

U okviru obaveza iz poslovanja Društvo je iskazalo sledeće obaveze:

- Obaveze za primljene avanse u iznosu od 9,169 EUR (2023. - 8,969 EUR). U tabelarnom pregledu koji slijedi prikazana je struktura avansa.

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1	MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	4,192	45,71%
2	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO	1,963	21,40%
3	MEGAPROMET D.O.O.	573	6,25%
4	KURTI SYSTEM MONTENEGRO	439	4,79%
5	MPM D.O.O.	232	2,53%
6	MANS NVO PODGORICA	200	2,18%
7	ATENA BOHOR	200	2,18%
8	SPARTA D.O.O.	164	1,79%
9	KOMUNALNO D.O.O.	145	1,58%
10	OSTALI AVANSI	1,063	11,59%
	UKUPNO (1 do 10)	9,169	100%

- Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 41,549 EUR (2023-20,614 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	SPIDER-MAX D.O.O. BUDVA	5,126	12,34%
2.	GRAWE neživ.osiguranje A.D. PODGORICA	4,065	9,78%
3.	MPM D.O.O. PODGORICA	3,240	7,80%
4.	PAM CG PODGORICA	3,210	7,73%
5.	PORTO BUDVA COMPANY D.O.O, BUDVA	3,035	7,30%
6.	MINMEDIA D.O.O. BUDVA	2,995	7,21%
7.	JUMEDIA MONT D.O.O. PODGORICA	1,857	4,47%
8.	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD	1,756	4,23%
9.	ŠAJO HOTEL BUDVA	1,702	4,10%
10.	DRVOMONT D.O.O. RADANOVIĆI	1,595	3,84%
11.	MIN@-INFOMONT D.O.O. PODGORICA	1,089	2,62%
12.	BUDVANSKA RIVIJERA H.G. BUDVA	1,044	2,51%
13.	AUTOSERVIS ŠAKSI BUDVA	1,034	2,49%
14.	OSTALI DOBAVLJAČI U ZEMLJI	9,802	23,59%
	UKUPNO dobavljači u zemlji (1 do 14)	41,549	100,00%

- Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 6,284 EUR (2023-2,405 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	DI & MA VISION D.O.O.	4,713	75,01%
2.	VANS	540	8,59%
3.	J.P. Novinska Agencija Tanjug	500	7,96%
4.	NOVOSADSKI SAJAM	417	6,64%
5.	OSTALI DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA	114	1,81%
	UKUPNO dobavljači (1 do 5)	6,284	100,00%

- Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim licima u iznosu od 396 EUR (2023-199 EUR) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

	Naziv partnera	31.decembar 2024. (EUR)	Struktura %
1.	KOMUNALNO D.O.O.	249	75,38
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO	147	24,62
	UKUPNO dobavljači (1 do 2)	396	100,00%

Starosna struktura obaveza iz poslovanja data je u narednoj tabeli:

EUR

Starost primljenih avansa i obaveza prema dobavljačima u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Preko dvije godine	Preko tri godine	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Primljeni avansi	200	232	48	8,689	9,169
Dobavljači povezana lica	349	47	0	0	396
Dobavljači u zemlji	31,229	1,842	0	8,479	41,550
Dobavljači u inostranstvu	5,363	0	0	920	6283
Stanje 31.12.2024.	37,141	2,121	48	18,088	57,398
Stanje 31.12.2023.	14,100	117	723	17,248	32,188

Do dana ovog izvještaja Društvo je potvrdilo ili izmirilo 71% obaveza prema dobavljačima.

4.9.3. Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog		0
2. Obaveze prema članovima upravnog odbora	21,358	21,358
3. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu	5,040	5,463
4. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	11,898	12,708
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)	38,296	39,529

U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, Društvo je na dan 31.12.2024. godine, iskazalo sledeće obaveze:

- *Obaveze prema članovima organa upravljanja* u ukupnom iznosu od 21,358 EUR (2023-21,358 EUR). Ove obaveze odnose se na:
 - neto naknade članovima upravnog odbora nastale prije 2013. godine u iznosu od 15,923 EUR (2023-15,923 EUR),
 - neto naknade članovima Savjeta u iznosu od 200 EUR iz 2019 (2023-200 EUR),
 - poreze i doprinose za članove Savjeta i Upravnog odbora u iznosu od 5,235 EUR (2023.- 5,235 EUR),
- *Obaveze po osnovu ugovora o djelu* u iznosu od 5,040 EUR, (2023 - 5,463 EUR). Navedene obaveze odnose se na poreze i prireze nastale u prethodnim periodima po osnovu ugovora o djelu.
- *Ostale obaveze* u iznosu od 11,898 EUR (2023 - 12,708 EUR), nastale su u prethodnim izvještajnim periodima a odnose se na: Obaveze za prirez porezu Opštini Budva u iznosu od 9,769 EUR (2023 - 10,579) i doprinos savezu sindikata 2,129 (2023 - 2,129 EUR).

4.9.4. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	856	0
2. Obaveze za ostale javne prihode		
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)	856	0

4.9.5. Obaveze po osnovu poreza na dobit

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Dobit/gubitak u bilansu uspjeha prije oporezivanja	(48,702)	(69,098)
2. Usaglašavanja dobiti prije oporezivanja	14,121	3,749
3. Oporeziva dobit po poreskom bilansu		
4. Gubitak po poreskom bilansu	(34,580)	(65,349)
5. Iskorišćeni poreski gubici	0	0
Obaveze po osnovu Poreza na dobit	0	0

Stopa poreza na dobit je progresivna i obračunata na način opisan u napomeni 3.34.
Usaglašavanje dobitka prije oporezivanja i poreske osnovice:

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Gubitak prije oporezivanja	48,702	69,098
2. Troškovi amortizacije iskazani u Bilansu uspjeha	39,014	39,610
3. Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	25,848	37,666
4. Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	14	0
5. Novčane kazne i penali	0	1,805
6. Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	942	0
Oporeziva dobit (1+2-3+4+5+6)	0	0
Poreski gubitak (1-2+3-4-5-6)	34,580	65,349
Poreska osnovica (stopa, napomena 3.31.1)	0	0
Obračunati porez	0	0
Tekući porez na dobit	0	0

Neiskorišćeni poreski krediti

Poreski kredit koji je Društvo ostvarilo u poslovnoj 2023. (65,348.72 EUR) i 2024. godini (34,580.29 EUR), u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, može se iskoristiti za umanjene oporezive dobiti u narednih pet godina.

4.10. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	31. decembra 2024. (EUR)	31. decembra 2023. (EUR)
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	84,165	84,165
2. Odloženi prihodi	2,879	2,166
3. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	44,846	44,846
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3)	131,889	131,176

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja, Društvo je iskazalo:

- Razgraničenja po osnovu budžetskih davanja u iznosu od 84,165 EUR (2023 - 84,165 EUR) koja se odnose na sredstva za programske aktivnosti koja nisu naplaćena iz prethodnog perioda (Napomena 4.3).
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 2,879 EUR (2023-2,166 EUR) po osnovu usluga oglašavanja i reklamiranja koje su fakturisane u 2024. godini, a realizovane u 2025. godini.
- Više iskazane obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 44,825 EUR (2023-44,825 EUR) koje su utvrđene prilikom usaglašavanja poreza i doprinosa sa analitičkim evidencijama Poreske uprave prilikom pripreme Protokola o izmirivanju poreskog duga reprogramom.
- Ostala PVR u iznosu od 21 EUR (2023-21 EUR).

4.11. POSLOVNI PRIHODI

Opis	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
a) Prihodi od prodaje		
1. Prihodi od prod. i usl. na domaćem tržištu Radio Budva	13,664	13,498
2. Prihodi od prodaje usluga na dom.tržištu - TV Budva	12,144	18,524
3. Prihodi od prodaje paketa usluga Radio i Televizija	61,641	42,492
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 2)	87,448	74,514
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)	87,448	74,514
b) Ostali prihodi		
3. Prihodi od premija subvencija dotacija i donacija	1,008,871	932,765
4. Prihodi od zakupnine	16,769	16,758
5. Ostali poslovni prihodi	0	0
B. OSTALI PRIHODI (3 do 5)	1,025,640	949,523
6. Prihodi od smanjenja obaveza	0	0
7. Naplaćena otpisana potraživanja	3,115	0
8. Ostali nepomenuti prihodi	22,839	10,747
C. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA	25,954	10,747
OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (3 do 8)	1,051,594	960,270
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)	1,139,042	1,034,784

U nastavku dajemo i dodatni prikaz strukture Prihoda od subvencija, dotacija i donacija:

	O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – uplata na poslovni račun	969,150	889,267
2.	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – nadoknada troškova za Radio difuzni Centar	11,774	10,733
3.	Prihod od donacija - amortizacija opreme po MRS-20 (napomena 4.8.2)	27,946	32,265
4.	Prihodi od donacija Ministarstva kulture	0	0
5.	Ostale donacije	0	500
	Ukupno (1 do 5)	1,008,871	932,765

- i strukturu Ostalih nepomenutih prihoda:

	O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1.	Prihodi po osnovu refundacija od Centra za socijalni rad	5,312	3,250
2.	Prihodi po osnovu refundacija od Zavoda za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica	17,527	7,497
	Ukupno (1 do 2)	22,839	10,747

4.12. POSLOVNI RASHODI

O p i s	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1. Troškovi materijala za izradu	1,720	1,844
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	12,673	14,946
3. Troškovi goriva i energije	18,688	21,980
I Troškovi materijala (1 do 3) (AOP 209 Bilansa uspjeha)	33,082	38,771
4. Troškovi transportnih usluga	5,228	4,867
5. Troškovi usluga na održavanju	7,614	2,848
6. Troškovi reklame i propagande	4,641	443
7. Troškovi ostalih usluga	35,477	43,199
- Troškovi agencijskih vijesti	3,600	3,600
- Usluge na proizvodnji programa	5,837	6,607
- Nabavka filmskog i serijskog programa	26,040	32,993
a) Troškovi proizvodnih usluga (4 do 7)	52,960	51,357

8. Troškovi neproizvodnih usluga	17,893	19,473
9. Troškovi reprezentacije	12,332	13,284
10. Troškovi premije osiguranja	3,875	2,573
11. Troškovi platnog prometa	1,990	1,922
12. Troškovi doprinosa	2,034	1,793
13. Ostali nematerijalni troškovi	38,681	39,676
- Naknada agenciji za elektronske medije	7,868	7,545
- Naknada radio difuznom centru za repetitore	11,775	10,733
- Naknada agenciji za zaštitu autorskih prava	18,000	18,000
- Ostalo	1,038	3,398
b) Nematerijalni troškovi (8 do 13)	76,805	78,721
14. Troškovi rezervisanja za beneficije zaposlenih	23,979	0
15. Troškovi ostalih rezervisanja	0	0
c) Rezervisanja (14 do 15)	23,979	0
II Ostali troškovi poslovanja (a+b+c=AOP 210 Bilansa uspjeha)	153,744	130,078
III Troškovi amortizacije (AOP 210a Bilansa uspjeha)	39,014	39,610
16. Neto troškovi zarada naknada zarada i lični rashodi (AOP 212 Bilansa uspjeha)	759,865	705,470
Prosječan broj zaposlenih po ugovoru o radu	63	59
- Troškovi neto zarada	621,694	538,823
- Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu ili dopunskom radu	114,267	96,698
- Troškovi naknada članovima Savjeta	12,600	12,600
- Ostali lični rashodi	11,304	57,349
17. Troškovi poreza i doprinosa	200,408	189,934
Troškovi poreza iz bruto zarada	39,118	31,441
Troškovi doprinosa za penzije	140,036	140,009
Troškovi ostalih doprinosa	21,254	18,484
IV Troškovi zarada naknada zarada i ostalih ličnih primanja (16 do 20) – AOP 211 Bilansa uspjeha	960,273	895,404
18. Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	0	0
V OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA (AOP 220)	421	0
POSLOVNI RASHODI (I do V)	1,186,534	1,103,863
POSLOVNI DOBITAK		
POSLOVNI GUBITAK	47,492	69,079

4.13. FINANSIJSKI RASHODI

	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
1. Rashodi kamata	956	19
2. Ostali finansijski rashodi	254	
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 2)	1,210	19
FINANSIJSKI REZULTAT	(1,210)	

4.14. NETO REZULTAT

Opis	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
Poslovni prihodi	1,139,042	1,034,784
Poslovni rashodi	1,186,534	1,103,863
Poslovni rezultat	-47,492	-69,079
Finansijski prihodi	0	1
Finansijski rashodi	1,210	20
Finansijski rezultat	-1,210	-19
1. Dobitak prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja	48,702	69,098
3. Poreski rashodi perioda	0	0
4. Odloženi poreski rashodi perioda	0	0
5. Odloženi poreski prihodi perioda	1,185	175
Dobitak nakon oporezivanja (1-2-3-4+5)	0	0
Gubitak nakon oporezivanja (2-1+3+4-5)	47,517	68,923

Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ AOP 249 Bilansa uspjeha,

Kako je navedeno u napomeni 4.8.1, po završetku revizije finansijskih iskaza za 2023. godinu, u kojoj se negativno mišljenje pod tačkom 4. obrazlaže činjenicom da „Društvo nije izvršilo rezervisanja u skladu sa MRS 19“, zatražene su usluge ovlašćenog aktuara. Zahtjevi ovog računovodstvenog standarda sugerišu rezervisanje sredstava i objelodanjivanje obaveza koje će, po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada, dospijevati za isplatu u budućim periodima. Sve do 2023. godine iznos isplaćene obaveze po ovim stečenim pravima



teretio je troškove poslovanja tekuće godine, i bio je kao trošak obuhvaćen Finansijskim planom, a u skladu sa očekivanim isplatama u toj godini.

Međutim, radi poštovanja računovodstvenog standarda i po nalogu revizora, ova praksa preciznog planiranja troška po osnovu stvarno dospjelih obaveza za otpremnine i jubilarne nagrade za koje se pravo stiče u konkretnoj poslovnoj godini, morala je biti ukinuta, i prešlo se na rezervacije po osnovu budućih odliva kao obračunsku kategoriju čiji iznos mora da utvrdi ovlašćeni aktuar. Korišćenje usluga ovlašćenog aktuara neophodno je radi korišćenja pretpostavki o demografskim i finansijskim varijablama u veoma složenim izračunima akturske matematike, u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonskim odrednicama.

Za period do 31.12.2023. godine formirane su rezervacije u ukupnom iznosu od 67,721 EUR, i to 59,111 EUR za rezervaciju isplata otpremnina za odlazak u penziju, i 8,610 EUR kao rezervacije za buduće isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Ovaj iznos je evidentiran na teret akumulirane neraspoređene dobiti prethodnih godina, a u bilansu uspjeha objelodanjen je kao promjena aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada.

Opis	01.01-31.12. 2024. (EUR)	01.01-31.12. 2023. (EUR)
Gubitak nakon oporezivanja (AOP 248)	47,517	68,923
Promjene aktuarskih dobitaka u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada (AOP 253)	59,111	0
Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka (AOP 257) – rezervis.za jub.nagrade	8,610	0
UKUPNO, AOP 249	67,721	0
Neto sveobuhvatni rezultat AOP 260	115,238	68,923

4.15. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije i objelodanjivanja u finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

4.16. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine vodi jedan sudski spor male vrijednosti radi naknade štete zbog povrede autorskih prava. Po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Od Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Društvo je, do dana izrade izvještaja, primilo dva predloga za »dobrovoljnom naknadom štete« za neisplaćene troškove prevoza za zaposlene i radi naknade štete za manje obračunatu zaradu u dijelu visine startnog (posebnog) dijela zarade. U predmetnim zahtjevima isplatu troškova prevoza zahtijevaju zaposleni čija je adresa stanovanja Budva, te se isključuje mogućnost naknadnih troškova po ovom osnovu. Takođe, u vezi sa isplatom razlike posebnog dijela zarade sudska praksa je takva da rukovodstvo Društva procjenjuje da nije potrebno izvršiti rezervisanja za potencijalne troškove.

Ostale potencijalne obaveze

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine. Navedenim Ugovorom Opština Budva je preuzela isplatu obaveze prema Povjериocu Ministarstvu Finansija Crne Gore - Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa pravnih prethodnika Društva u iznosu od 424,729 EUR za Radio Budvu i 523,784 EUR za Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948,513 EUR, periodom otplate decembar 2015. - juni 2020. godine, a prema usvojenom planu otplate od 55 anuiteta .

Od navedenog ugovorenog iznosa Društvo je priznalo iznos od 424,729 EUR po osnovu poreza i doprinosa pravnog prethodnika Radio Budve i iste je izmirivalo na način da je Opština Budva umanjivala uplaćena sredstva koja su bila predviđena godišnjim Budžetima po osnovu transfera za RTV Budva. Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523,784 EUR koje se odnose drugog pravnog prethodnika Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog neriješenog pravnog statusa Televizije Budva. Obaveze po ovom osnovu evidentirane su u bilansima Televizije Budva, a prilikom plaćanja dospjelih anuiteta Opština Budva je to činila pozivom na matični broj 02290715 – Televizija Budva d.o.o. Budva.

Po procjeni rukovodstva, iako još uvijek nije riješen pravni status pravnog prethodnika, Televizije Budva, Društvo neće biti izloženo gubicima po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine.

4.17. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (kamatnom riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjnjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u evrima, koji su funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrijednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo posluje sa kreditno sposobnim partnerima. Služba marketinga i finansija je odgovorna za praćenje kreditnog rizika partnera. Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je na potraživanja od kupaca i na druga potraživanja. Nominalni iznos potraživanja objelodanjen je u Napomeni 4.3

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

CR

Ročnost dospjeća obaveza Društva (AOP 122+AOP 129) data je u sledećoj tabeli:

	EUR			
	do 1	od 1 do 2	Duže od 3	Ukupno
2024. Godina				
Dugoročne finans.obaveze	0	4,907		4,907
Obaveze iz poslovanja	37,140	1,842	18,417	57,399
Kratkoroč. finans. obaveze	4,206	0	0	4,206
Ostale krat. Obaveze	856	0	38,297	39,153
	42,202	6,749	56,712	105,665
2023. Godina	do 1	od 1 do 2	Duže od 3	Ukupno
Dugoročni krediti	0			0
Obaveze iz poslovanja	32,188			32,188
Krat. finan. Obaveze				
Ostale krat. Obaveze	39,529			39,529
	71,717			71,717

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

4.18. SEGMENTI POSLOVANJA

Segmenti poslovanja predstavljaju djelove Društva koje ostvaruju prihode i rashode, čije poslovne rezultate redovno prati rukovodstvo Društva i za koje postoje raspoložive zasebne finansijske informacije.

Društvo je organizovalo poslovanje shodno Zakonu o elektronskim medijima, odnosno (od juna 2024.) Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama, i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

U tom kontekstu, postoje dve vrste segmenata poslovanja shodno tome, na dan 31. decembra 2024. godine Društvo je imalo 2 segmenta o kojima se izvještava a to su:

- Komercijalne usluge
- Javne usluge

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih informacija o segmentima o kojima se izvještava su identične računovodstvenim politikama Društva objelodanjenim u napomeni 3.30 uz finansijske iskaze.

Informacije o segmentima o kojima se izvještava su date u nastavku teksta.

Prihodi, rashodi i rezultat

EUR

	Komercijalne usluge 2024.	Javne usluge 2024.	Komercijalne usluge 2023.	Javne usluge 2023.
I Poslovni prihodi:	107,332	1,031,710	91,772	932,265
Prihodi od prodaje	87,448	0	74,514	0
Ostali poslovni prihodi	19,884	1,031,710	17,258	932,265
II Poslovni rashodi	133,212	1,053,155	112,961	990,902
Troškovi materijala	1,850	31,232	2,198	36,573
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	75,769	884,504	69,574	825,830
Troškovi amortizacije	1,405	37,609	1,426	38,184
Troškovi rezervisanja tek.god.	599	23,380		
Ostali poslovni rashodi	53,589	76,430	39,763	90,315
A. Poslovni rezultat	(25,880)	(21,445)	(21,189)	(58,637)
Finansijski prihodi	0	0	1	0
Finansijski rashodi	956	0	20	0
B Finansijski rezultat	(956)	0	(19)	0
Ostali prihodi	0	0	0	10,747
Ostali rashodi	421	0	0	0
C Rezultat ostalih aktivnosti	(421)	0	0	10,747
Rezultat prije oporezivanja	(27,257)	(21,445)	(21,208)	(47,890)

Rezultat po segmentima predstavlja višak rashoda nad prihodima za javne usluge, kao i za one u komercijalnom dijelu poslovanja.

Već na početku četvrtog kvartala bilo je očigledno da će za uspješan završetak poslovne godine nedostajati određena sredstva, te je u postupku rebalansa budžeta upućena molba osnivaču da odobri dodatnih 80,500 EUR. Osim mogućnosti da izmirimo sve preuzete obaveze za primljenu robu i usluge tokom 2024. godine, uporište za povećanje Ugovorenog iznosa za 2024. godinu, dao je i novi Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama. Stupanjem na snagu polovinom juna 2024. godine, novi Zakon definisao je procenat izdvajanja sredstava za lokalni radio-difuzni servis, skalirano u zavisnosti od visine operativnog budžeta Opštine Budva.

S obzirom na činjenicu da je Zakon stupio na snagu sredinom juna, napravili smo obračun razlike i očekivali dobijanje iste rebalansom budžeta. Prema kalkulaciji koju Zakon propisuje, u 2024. godini davanje Radio Televiziji Budva trebalo je u konačnom iznositi 1,042,500 EUR, odnosno za 80,500 EUR više od iznosa opredjeljenog Budžetom. Uprkos preciznom obrazloženju zahtijevane razlike, rebalansom je odobren iznos od 20,000 EUR. U skladu sa načelom nastanka poslovnog događaja, sve fakture za primljenu robu i usluge su evidentirane kao rashod 2024. godine, a izostanak očekivanih priliva iz trezora Opštine

Budva odrazio se na povećanje obaveza prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, te na rezultat poslovne godine.

4.19. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupa u poslovne odnose sa povezanim pravnim licima, i to:

- Matično lice: Opština Budva, kao direktni vlasnik,
- Ostala povezana lica (pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Opštine Budva: TELEVIZIJA BUDVA DOO Budva, VODOVOD I KANALIZACIJA DOO Budva, KOMUNALNO DOO Budva, JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA, PARKING SERVIS DOO Budva, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVA, »Budva Sv Stefan Petrovac« DOO Budva;
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

Vrijednost transakcija sa povezanim pravnim licima ne odstupa od tržišne vrijednosti, a u toku 2024. i 2023. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	2024. (EUR)	2023. (EUR)
PRIHODI OD PRODAJE		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	81	413
Ukupno prihodi od prodaje	81	413
Ostali poslovni prihodi		
- matično društvo	1,008,871	932,265
- ostala povezana pravna lica	0	0
Ukupno ostali poslovni prihodi	1,008,871	932,265
NABAVKE		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	1,968	2,340
Ukupno nabavke	1,968	2,340
POTRAŽIVANJA I PLASMANI		
Potraživanja od kupaca:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	98	171
	98	171
Druga potraživanja:		
- matično društvo	84,165	84,165
- ostala povezana pravna lica	242,106	242,106
Ukupno druga potraživanja	326,271	326,271
Aktivna vremenska razgraničenja		
- matično društvo	0	0

- ostala povezana pravna lica	67,852	67,852
Ukupno AVR	67,852	67,852
UKUPNO POTRAŽIVANJA I PLASMANI	394,221	394,294
OBAVEZE		
Obaveze za primljene avanse:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	2,107	2,107
Ukupno obaveze za primljene avanse	2,107	2,107
Obaveze prema dobavljačima:		
- matično društvo	0	0
- ostala povezana pravna lica	396	64
Ukupno obaveze prema dobavljačima	396	64
Pasivna vremenska razgraničenja:		
- matično društvo	117,036	129,144
- ostala povezana pravna lica		0
Ukupno PVR	117,036	129,144
UKUPNO OBAVEZE:	119,539	131,315

Ključno rukovodstvo Društva čine izvršni direktor i članovi Savjeta ustanove. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	EUR	
	2024.	2023.
Zarade - direktor	28,660	28,410
Naknade - Savjet Društva	15,387	15,849
	44,047	44,259

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika.

4.20. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja efekti poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.21. PORESKI RIZICI

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17 i 052/19), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

4.22. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2024. i 2023. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odg. lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović, s.r.



Izvršna direktorica:

Iva Paylović, s.r.
Iva Paylović

SR

Savjet "Radio Televizije Budva" d.o.o. Budva

Broj: 14

Budva, 12.05.2025. godine

Na osnovu člana 25. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera „Radio Televizija Budva” br. 0101-215/1 objavljene u „Službenom listu CG- Opštinski propisi” br. 14/2012 i 26/2018, člana 19. i 22. Statuta Radio Televizije Budva i člana 5. Poslovnika o radu Savjeta Radio Televizije Budva, Savjet Radio Televizije Budva, dana 12.05.2025. godine na 117. sjednici donio je:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu RTB za 2024. godinu

broj 253/1 od 09.05.2025. godine

1. Usvaja se Izvještaja o radu RTB za 2024. godinu broj 253/1. od 09.05.2025. godine.
2. Izvještaj o radu RTB biće dostavljen nadležnoj službi Opštine Budva i objavljen na web sajtu RTB.

O b r a z l o ž e n j e

Izvještaj o radu RTB za 2024. godinu broj 253/1. od 09.05.2025. godine koji je sačinila nadležna služba, dostavljen je predsjedniku i članovima Savjeta. U materijalu je detaljan izvještaj o radu RTB za 2024. godinu koji obuhvata: opis poslovnih aktivnosti Radio i Televizije Budva, prihode ostvarene prodajom usluga - marketing planom za 2024. godinu, portal RTV Budva.me, kao i izvještaj tehnike RTB.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

GR

Predsjednica Savjeta,
dr Nada Purić



RADIO TELEVIZIJA BUDVA d.o.o.

Broj:

25311

Budva,

09.05

2024. god.



IZVJEŠTAJ O RADU
RADIO TELEVIZIJE BUDVA
ZA 2024. GODINU

Budva, maj 2024.godine

GR

1.1 TELEVIZIJA BUDVA

IZVJEŠTAJ O RADU 2024. godina

TV Budva je poslovna jedinica sistema RTV Budva koja programske aktivnosti realizuje u skladu sa Planom rada za svaku planiranu godinu , koji je koncipiran na realnim osnovama i koji je u skladu sa procijenjenim mogućnostima u ljudskom i tehničkom smislu.

TV Budva je u skladu sa Programskom osnovom, u 2024 godini na nedjeljnom nivou emitovala 10.080 minuta programa iz sopstvene produkcije i kupljenih programa, što je u skladu sa Programskom Osnovom -broj odobrenja O-TV-J-6 izdatom od strane Agencije za elektronske medije (sada AMU)

Emitovani programski sadržaji podijeljeni su na informativni program , zabavni ,dokumentarno obrazovni, kulturno-umjetnički, dječiji i sportski program.

Programski sadržaji iz sopstvene produkcije u skladu su sa programskim standardima u elektronskim medijima ,koncipirani su sa ciljem informisanja građana , unaprijeđenja medijskih sloboda, povećanja učešća građana u kreiranju medijske scene, transparentnosti , razvoja medijskog pluralizma i medijske pismenosti.



1.1 TELEVIZIJA BUDVA

IZVJEŠTAJ O RADU 2024. godina

TV Budva je poslovna jedinica sistema RTV Budva koja programske aktivnosti realizuje u skladu sa Planom rada za svaku planiranu godinu , koji je koncipiran na realnim osnovama i koji je u skladu sa procijenjenim mogućnostima u ljudskom i tehničkom smislu.

TV Budva je u skladu sa Programskom osnovom, u 2024 godini na nedjeljnom nivou emitovala 10.080 minuta programa iz sopstvene produkcije i kupljenih programa, što je u skladu sa Programskom Osnovom -broj odobrenja O-TV-J-6 izdatom od strane Agencije za elektronske medije (sada AMU)

Emitovani programski sadržaji podijeljeni su na informativni program , zabavni ,dokumentarno obrazovni, kulturno-umjetnički, dječiji i sportski program.

Programski sadržaji iz sopstvene produkcije u skladu su sa programskim standardima u elektronskim medijima ,koncipirani su sa ciljem informisanja građana , unaprijeđenja medijskih sloboda, povećanja učešća građana u kreiranju medijske scene, transparentnosti , razvoja medijskog pluralizma i medijske pismenosti.





INFORMATIVNI PROGRAM

-Polis-

-Pregled sedmice -

-Vijesti-

-Sjednice SO Budva-

16. februara -10. sjednica

- 11. sjednica

22. marta - 10.sjednica nastavak,

- 12 sjednica

25.mart - 12.sjednica

26.mart - 13. Sjednica

22.novembar -svečana sjednica SO Budva

-Moj grad -

Emisija kojom se pruža podrška lokalnom stanovništvu , na ukazivanju I rješavanjub problema u zajednici komunalno-stambene prirode ,ekologije I zaštiti kulturnih dobara-nematerijalnog kulturnog dobra. Uz osluškivanje potreba građana otvoreni su telefoni I e-,ail adrese za pitanja , a odgovori koji slijede dibijeni su od kompetentnih lica iz javnog sektora (ministarstva, načelnici Sekretarijata , komunalnih službi , javnih

62

preduzeća...)Termini emitovanja premijerni -utorkom od 18:00 do 18:40 I narednog dana u repriznom od 12:10 do 12:50.

- "Jutrom iz Budve"- jutarnji program

"Jutrom iz Budve" je emisija kolažnog tipa kojom započinje radni dan I u kojoj su zastupljeni razgovori sa kompetentnim gostima na predložene teme ,emituju se prilozi , servisne informacije, kulturni i sportski, kao i zabavni sadržaji. Emisija kojom se od ranih jutarnjih sati gledaoci upoznaju sa aktuelnostrima iz grada , regiona i države , aktuelnim temama vezanim za grad, unutrašnju ili spoljnu politiku i sa gostima iz regiona, a u jutarnjem programu realizovan je i dio dokumentarnog programa. Obilje informacija iz ekonomije, kulture, obrazovanja, sporta, politike, zabave i društveno-socijalnih tema namijenjenih svim uzrastima, postale su zaštitni znak jutarnjeg programa, jer su informacije uvijek bile pravovremene, brze i provjerene.Tokom jutarnjeg programa realizuju se I uključenja novinara reportera sa terena, emisija je realizovana radnimdanima u trajanju od 90 minuta u premijernom terminu od 08:00 do 09:30 i repriznom od 14:00 sati do 15:30 . Kroz ovu emisiju , primjetno je da je ostvarena pozitivna interakcija sa gledaocima , koji predlažu, sugerišu teme i ukazuju na probleme iz svog okruženja.

"Naša prava"

Prava zaposlenih , građanske inicijative , zakonska regulativa i njena primjena u praksi, kao i upoznavanje javnosti sa građanskim pravima i obavezama u demokratskom društvu ,bile su teme emisije u kojoj su gosti bili predstavnici zaposlenih i građana , kao i kompetentna lica iz institucija sistema. Emisija koja traje 55 minuta je realizovana svake druge srijede u terminu od 20:05 sati i reprizno je emitovana dan kasnije od 13:00 do 13:55 .

-Mediterraneo-

Emisija o turizmu emitovana je svakog utorka od 20:05 do 21:00 h premijerno i reprizno subotom od 11:00 do 11:55 . U emisiji su zastupljene teme koje su neizostavni dio turističkog grada, regije I države koja je pozicionirana kao turistička destinacija. Život uz more, ljudi i običaji , razvoj i promocija turizma , manifestacije koje se u tu svrhu organizuju , priprema nacionalnih specijaliteta ,primorska kuhinja i običaji ,dio su priča koje su zastupljene u emisiji koja je trajala po 55 minuta.

U emisiji Mediterraneo tradicionalno su realizovani i promovisani prepoznatljivi sadržaji TV Budva "Biramo najljepši izlog " , akcija koja se organizuje u saradnji sa Službom marketinga prije Božićnih i Novogodišnjih praznika.

-Okrugli sto -

Emisija sa prefiksom politički talk show, u kojoj su najčešće zastupljene teme iz javnog života . ekonomska i socijalna politika , kao i pitanja koja se tiču različitih kategorija društva realizovana je svakog petka od 20:05 do 21:00 u trajanju od 55 minuta. Posebno ističem da je u ovoj emisiji više puta uz sagovornike iz oblasti obrazovanja , policije i predstavnika roditelja bilo riječi o vršnjačkom nasilju , upotrebi psihoaktivnih



supstanci u školama i posljedicama , delikventnom ponašanju učenika , kao i mehanizmima šire društvene zajednice za rješavanje navedenih problema.

POLITIČKA KAMPANJA-LOKALNI IZBORI 2024. BUDVA (dva izborna ciklusa)

TV Budva je u skladu sa Pravilima LJE RT Budva o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje za vanredne lokalne izbore 2024. godine u okviru programskih sadržaja realizovao

kampanju –predstavljanje učesnika na lokalnim izborima, kao i Okrugle stolove (debate, sučeljavanja).

Tokom izborne kampanje za lokalne izbore koji su u Opštini Budva održani 26. maja 2024. I 17. novembra 2024. godine godine u opštini Budva, medijsko predstavljanje partija učesnika na lokalnim izborima ,realizovano je u skladu sa Pravilima LJE RT Budva o predstavljanju tokom izborne kampanje, koja su donijeta na sjednicama Savjeta LJE RT Budva.

Kampanja je realizovana u skladu sa programskim principima - standardima koji su podrazumijevali nezvisnost, ravnopravnost, uravnoteženost i nepristrasnost o čemu svjedoče I izvještaji koji je Agencija za elektronske medije prikazala u izvještajima nakon oba izborna ciklusa , a koje u dodatku dostavljamo.

Tokom kampanja politički sadržaji su emitovani kroz blokove besplatno medijsko predstavljanje , saopštenja za javnost , izjava za medije , izvještaji sa konferencija za medije, najave promotivnih skupova , izvještaja sa prpmotivnih skupova, reportaža sa centralnih promotivnih skupova , gostovanja u programu TV Budva I debate.

PRILOG

-Izveštaj AMU o mwedijskom predstavljanju tokom izbornr kampanje za lokalne izbore u Budvi (maj 2024.)

-izvještaj AMU o političkom oglašavanju tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini Opštine Budva (17,. Novembar 2024.)

ZABAVNI PROGRAM

-Ljetnji program –

Ljetnji program TV Budva realizovan je radnim danima u terminu od sat erase hotela Mogren i ova emisija kolažnog tipa, pored zabavnog I kulturnog sadržaja, u osnovi je bila i promoter turizma u Budvi , jer je okosnica emitovanog sadržaja bila prilagođena ljetnjim temama.Rađena je u saradnji sa Gradskom TV Podgorica.

"Imam nešto da ti kažem"

U ovoj emisiji, iz sopstvene produkcije TV Budva , sagovornici su bili mladi ljudi iz svijeta zabave , muzike , filma koji upoznaju javnost sa svojim radom, načinima sticanja znanja i vještina kao i planovima za budućnost. Cilj ovakvog sadržaja je da se afirmišu mladi talentovani ljudi i da se javnost upozna sa njihovim radom, kao i da se na zabavan

GR

način priča o temama koje su u fokusu interesovanja mladih . Emisija je bila na programu četvrtkom od 18:00 do 18:55 ,emitovana je u repriznom terminu dan kasnije od 12:10.

"Pričamo o svemu "

Ova rubrika emitovana je dva puta sedmično u Jutarnjem programu , kao poseban segment u kojem smo iz ugla novinara bili upoznati sa brojnim temama u vezi aktuelnih događaja ili podsjećanja na neke iz prošlosti. Spoj tradiciobnalnih I modernih vještina i događaja bile su teme reportaža u trajanju od 11 do 15 minuta.

Slijedi pregled emitovanih kupljenih sadržalja za segment zabavni program

-Noćni koncert-

U pitanju su snimci koncerata klasične strane muzike koji su bili na programu od 03:15 do 05:00 svakog radnog dana i vikendom u trajanju od 105 minuta.

-Muzički spotovi-

Muzički spotovi domaće i strane produkcije na programu su bili od 05:00 do 07:00 svakog radnog dana i vikendom u trajanju od 120 minuta dnevno.

DOKUMENTARNO OBRAZOVNI PROGRAM

-"Zagrljaj "

U fokusu ove emisije bile su teme vezane za posebno osjetljive kategorije društva , osobe sa invaliditeom (OSI) , njihov položaj u društvu , mehanizmima za pružanje institucionalne pomoći sa posebnim osvrtom na primjenu zakonske regulative i borbi protiv stigme i diskriminacije .Ova emisija u 2022. Godini realizovana je uz podršku Ministarstva culture, medija i sporta, emitovana je svakog drugog ponedjeljka od 18:00 do 18:55 i reprizno utorkom od 12:10 do 13:05 , u trajanju od 55 minuta.

-"Svi smo važni "

Nacionalne manjine i njihove potrebe, zakonska regulativa, strategije koje su u primjeni za oblast koja zahtjeva interesovanje i informisanje šire javnosti bile su okosnica emisije iz sopstveen produkcije tokom 2022. godine .Koliko je Crna Gora napredovala u oblasti zaštite manjinskih prava i koje su obaveze institucija sistema u pristupnim pregovorima za ulazak u Evropsku uniju, teme su emisije u kojoj smo u razgovorima sa predstavnicima institucija i manjina tragali za odgovorima i porukama važnih za manjinske zajednice u Crnoj Gori . Akcenat je bio na problemima sa kojima se suočavaju, poput marginalizacija u društvu, različitih oblika diskriminacije od ekonomske i političke do obrazovne i kulturološke. Osim ntoga, razgovaralo se o strategijama koje sprovodi Vlada Crne Gore. Termini emitivanja emisije bili su premijerni svakog drugog ponedjeljka od 18:00 i reprizni utorkom od 12:10 u trajanju od 55 minuta.

-"Vremeplov"

Podsjećanje na ljude i događaje na temu " dogodilo se na današnji dan" kroz kratku formu- informcija praćena adekvatnim kadrovima (sopstveni sadržaji) emitovana je



svakog radnog dana u tri termina u jutarnjem programu od 08:05 ,a nakon toga id 12:05 i 17:55 u trajanju od pet minuta.

-Puls-

Tema emisije, iz sopstvene produkcije, edukativnog karaktera, bila je i tokom 2022. godine ukazivanja na značaj prevencije bolesti uz gostovanje eminentnih stručnjaka iz raznih oblasti medicine. Na koji način tražiti pomoć ljekara ,u kojim ustanovama , kakvi su načini preventivnog djelovanja, samo su neka od pitanja na koja su stručna lica odgovarala i na pitanja gledalaca. . Poruka emisije je - O ZDRAVLJU MISLITE DOK STE ZDRAVI! I u 2022.-oj godini ugostili smo poznate stručnjake iz oblasti medicine .Emisija je realizovana svakog petka premijerno od 18:00 do 18:55 , reprizno ponedjeljkom od 12:10 do 13:05 u trajanju od 55 minuta.

"Iz Arhiva TV Budva "

Brojne su emisije iz produkcije RTV Budva koje su snimane u prethodnom periodu, a koje su kao dio dokumentarnog programa i emitovane .

- I to sam ja - emisija o poznatim sugradjanima ,
- Mitovi i legende-o kulturno istorijskom nasljedju
- Moja profesija- o profesijama I ljudima koji se bave zanatima
- Prelaz-o zenama sa politicke i javne scene i njihovim stavovima o ženskom pitanju
- Kult-emisija iz kulture, o kulturno istorijskim spomenicima u Budvi
- Čakule -serijal razgovori sa poznatim sugradjanima
- Feral- O moru i zivotu uz more

Okvirno trajanje ovih emisija je bilo do 30 minuta a emitovane su subotom od 21:30 i nedjeljom od 13:25 .

-Sidro-

Ova emisija je I tokom nove sezone emitovanja bila rado gledan programsdi sadržaj .Safovornici u emisiji su miještani kji su u Budvu došli tražeći posao i u njoj ostali, osnovali porodice. U nepisrednom razgovoru sa njima vode se price o životu u Budvi , nekada I sada , ostvarenim I neostvarenim ciljevima na privatnom I preofesionalnom planu , kao I o ljudima I događajima koj h vezuju za grad i život u njemu. Emisija je emitovana dva puta sedmično, subotom i nedjeljom premijerno od 15:00 do 15:30 sati i reprizno subotom i nedjeljom od 07:00 do 07:30, u trajanju od 30 minuta.

-"Zelena patrola "

Zelena patrola je serijal iz kupljenog sadržaja edukativnog karaktera iz oblasti ekologije , očuvanja životne sredine , ukazivanje na probleme u toj oblasti i potragom za rješenjima, na našem programu radnim danima emitovan je od 9:30 do 09:55 u trajanju od 25 minuta.

-Destinacije-

Pored reportaža o domaćim predjelima iz sopstvene produkcijeTV Budva , realizovan je dokumentarni program -reportaže kupljeni programski sadržaji o predjelima , biljnom i



životinjskom svijetu. emituje se radnim danima od 11:00 do 11:45 u trajanju od 45 minuta

- Kanada priča o nama
- Dragulji svijeta
- Zemlja primata
- Makro svijet
- Škola za orangutane
- Povratak u divljinu
- Kauboj
- Dolina vode i vatre
- Koji je pas za mene
- Divlji Izrael
- Čudna stvorenja

KULTURNO UMJETNIČKI PROGRAM

-“Amfiteatar”

U ovoj emisiji iz sopstven proizvodnje pratili smo kulturna događanja u Budvi, Crnoj Gori i šire.

U fokusu ove emisije bili su događaji koji se tiču razvoja kulture, projekata, rada ustanova kulture i praćenje događaja koje organizuju. Pored reportaža, priloga, u emisiji su bili zastupljeni i razgovori sa kulturnim poslenicima i stvaraocima iz Crne Gore, Budve i šire. U emisiji smo tražili odgovore na pitanja koja se tiču kulturne baštine, nematerijalnog kulturnog dobra, razvojnih politika za oblast kulture, projekata iz oblasti kulture, jezika, tretmana domaćih umjetnika, njihovim uspjesima i karijerama. Emisija je emitovana četvrtkom od 20:05 do 21:00, reprizno subotom od 12:00 do 12:55, u trajanju od 55 minuta

-“Akt”

U ovoj emisiji, iz proizvodnje TV Budva, u fokusu su bili razgovori sa slikarima i umjetnicima koji su ostvareni u profesiji ili su započeli svoje kreativno stvaranje u Crnoj Gori. Predstavljanje njihovog rada, stvaralačkog opusa, motiva za rad, samo su dio priča koje se snimaju u njihovim ateljeima. Do sada snimljeni serijal predstavlja odličnu arhivsku građu. Emisija je emitovana srijedom, trajanje 45 minuta, emitovana je svake srijede od 18 sati i reprizno subotom od 14:00 h

-Knjiga za vas –

U cilju promocije čitalaštva realizovali smo emisije, kratke forme osvrta na izabrano djelo koje se u osnovnim crtama predstavljamo čitaocu kroz razgovor sa akterima po izboru novinara. Emitovano svakog radnog dana u premijernom terminu 10:50 do 10:55 i reprizno 16:45, u trajanju od pet minuta.

-Hronika Grada teatra –

Tokom trajanja festivala "Grad teatar" pet puta nedjeljno emitovana je petnaestominutna reportaža, iz sopstvene produkcije, o dešavanjima tokom perthodnog festivalskog dana i to u terminu od od 19:35 do 19:45 h.

-Filmski program-

Radnim danima i vikendom u terminu od 00:15 do 03:15, u trajanju od 90 minuta emitovana su po dva igrana filma (kupljeni sadržaji) Igrani filmovi žanrovski su porodične romantične drame, trileri, akcioni i vestern iz fundusa TV Budva, kao i nobvije za koje smo posjedovali licence za emitovanje do 15. 09.2024., a za ostale I nakon toga.

-Serijski program-

Na listi serijskih programa- kupljeni sadržaji- slijedi opis onih koje smo emitovali (u skladu sa trajanjem licenci)u premijernim i repriznim terminima,u trajanju od 45 i 50 minuta.Emitovane su serije "Tajni zakon"-radnim danima od 10:05 do 10:50, reprizni termin 16:00 do 16:45 i vikendom –subota 15:30 do 16:15, nedjeljom od 10 i 11 sati u trajanju od 45 minuta

"Payback" –radnim danima i vikendom 17:05 do 17:55, reprizno 22:35 do 23:25 u trajanju od 50 minuta, "Agent" – radnim danima od 21:00 do 21:50 i 23:25 do 00:15 i subotom od 16:15 u trajanju od 50 minuta.

DJEČIJI PROGRAM

-Dječiji val-

Emisija koja se realizovala sa vrtićanima i učenicima nižih razreda iz budvanskih osnovnih škola.Aktivnosti u vrriču, interesovanja mališana i razgovori na određene teme, sa fokusom na djčju maštovitost, radoznalostiI inrteresovanjima, bile su teme emisije koja se uspješno vratila u program TV Budva i koja će nastaviti tradiciju prikazivanja. Termini emitovanja bili su subotom permijerno od 09:00 do 09:30 i nedjeljom reprizno u istom terminu.

-Dječji igrani filmovi -

Dječji filmski program (kupljeni sadržaji) emitovani su subotom i nedjeljom od 08:00 do 9:00 u trajanju od po 60 minuta. .U našem fundusu su mahom stariji filmovi i strana osvarenja :

-Crtani filmovi -

Ovi kupljeni sadržaji, animirani filmovi emitovani su radnim danima od 07:05 do 07:30, 19:35 do 20:00, vikendom od 07:30 do 07:55, u trajanju od po 25 minuta. Slijedi pregled

SPORTSKI PROGRAM

-“Fair play”

Tokom 2024.godine realizovali smo emisiju o sortu , tačnije pregledu sportskih dešavanja u Budvi I Crnoj Gori . Publici su prezentovani rezultati učešća na takmičenjima , razgovori sa sportskim radnicima koji su gosti u studiju i emitovani su prilozi snimljeni tokom takmičenja. U ovoj emisiji u kontaktu uživo sa sportistima i publikom , koja se direktno uključuje u program , na indirektan način su gladaoci bili upoznati sa aktuelnim događajima, pratili smo nastupi crnogorskih sportista na reprezentativnom i klupskom nivou. Emisija je trajala po 55 minuta , a premijerno je prikazivana svakog ponedjeljka od 20:05 do 21:00 i reprizno nedjeljom od 12:00 do 12:55

-“Sport time”

Posebna pažnja sportske redakcije bila je posvećena dešavanjima na međunarodnoj sportskoj sceni.U ovoj emisiji uz zanimljivosti iz svijeta međunarodnog i domaćeg sporta vikendom imali smo preglede dešavanja i ostvarenih rezultata te komentare na njih. . Na programu je nedjeljom od od 13:00 do 13:25 i reprizno istog dana od 19:35 do 20:00, u trajanju od 25 minuta.

ZAKLJUČAK

Kako je u skladu sa zakonskom regulativom o osnivanju Lokalnih javnih emitera suština njihovog rada proizvodnja i emitovanje programa koji između ostalog afirmiše ostvarivanje prava manjinskih naroda, ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta, podsticanje kulturnog stvaralaštva, informisanje lica oštećenog sluha i vida i drugim smatram da smo realizovanim sadržajima iz sopstvene produkcije odgovorili zadatku i opravdali povjerenje građana Realizacija programskih sadržaja, najavljena planom za 2024. godinu odvijala se predviđenom dinamikom, tako da je uz angažovanje svih zaposlenih,koji predstavljaju i najvažniji i najvredniji resurs naše medijske kuće, emisijama iz sopstvene produkcije napravila iskorak, pored standardnih programskih sadržaja, u afirmaciji društveno korisnih tema koje su obaveza lokalnih javnih emitera , a da smo dodatnim sadržajima obogatili sopstvenu produkciju .

Da je realizovani informativni program TV Budva u skladu sa zahtjevima medijskog tržišta, navedeno je u Izvještaju Agencije za audiovizuelne medijske usluge Crne Gore (AMU) koja je u analizi emitovanog programskog sadržaja za 2024. godinu , program TV Budva, kada je riječ o temama koje su značajne za lokalnu zajednicu , okarakterisala pozitivno.

1.2 RADIO BUDVA

IZVJEŠTAJ O RADU RADIO BUDVE za 2024. godinu

Tokom 2024. godine realizovani su programi po usvojenoj programskoj šemi, što znači emitovanje 12-osatnog programa uživo iz studija Radio Budve, od 08.00 do 20.00h, uz muzički i marketinški program od 20.00 do 08.00h. Uz to, bez primjedbi su odrađene dvije lokalne izborne kampanje sa 45-ominutnim predstavljanjem svih političkih subjekata i njihovih programa (devet predstavnika), uz dva dvosatna okrugla stola sa učešćem svih predstavnika političkih aktera lokalnih izbora, u maju i novembru.

Što se tiče standardne programske šeme, svakodnevno je od 08.00h u studiju rađen devedesetominutni **Jutarnji program** (servisni info blok, uključeno iz AMSCG, raspored dežurstava u Domu zdravlja, izvještaji MUP-a, informacije iz Vodovoda, Komunalnog i drugih opštinskih preduzeća, pregled dnevne štampe, razna saopštenja i sl).

U okviru programskog sadržaja **Našim gradom** od 10.00 do 12.00h realizovane su gostovanja u studiju u terminima 10.00, 10.30 i 11.00 na brojne teme i aktuelnosti dana, zatim reporterska uključenja sa terena, reportaže, prilozi iz obrazovanja, kulture ili medicine, izvještaji sa konferencija za novinare. Dio dvosatnog prijedpodnevnog termina, jednom mjesečno, bio je posvećen jednoj od najvećih ranjivih grupa, osobama sa invaliditetom, njihovim potrebama i problemima sa kojima se susreću, aktivnostima koje sami preduzimaju, ali i zajedničkom iniciranju rješavanja određenih problema kod nadležnih lokalnih institucija i ustanova. Na isti način su obrađivane i teme koje se tiču RE populacije, njihovog statusa, prava i mogućnosti, predstavljanja programa podrške, kao i uspješnih pripadnika RE populacije.

Radnim danima od 14.05h, tokom trideset minuta, slušaoci su imali priliku da saznaju više o svim aktuelnostima iz grada o kojima nije bilo riječi u prijedpodnevnom programu, ali i da poslušaju priloge sa relevantnim sagovornicima na aktuelne teme u okviru **Popodnevnog đira**. Uz priloge, emitovane su i najaktuelnije servisne informacije.

Centralna dnevno informativna emisija **BUDVANSKA HRONIKA**, emituje se u istom terminu više od trideset godina, od 17.30 h. Riječ je o 30-ominutnoj emisiji koja sadrži pregled najznačajnijih dešavanja lokalnog karaktera svakog radnog dana. Ona objedinjuje političke, ekonomske, društvene, kulturne, sportske i servisne aktuelnosti, a u izuzetnim i vanrednim situacijama tokom emisije može se realizovati gostovanje ili telefonsko uključenoje. Emisija sadrži od pet do sedam novinarskih priloga (u trajanju do 3 minuta), servisne informacije, saopštenja, reagovanja, obavještenja, vremensku prognozu i prognozu za južni Jadran. Tokom obje izborne kampanje, uz **BUDVANSKU HRONIKU** je emitovan i poseban dio posvećen lokalnim izborima. Njeno reprizno emitovanje je bilo narednog jutra, od 07.00 h.

Poslijepodnevni program, radnim danima od 15.05 do 19.00 sati, bio je rezervisan za **Supermarket**, zabavno muzičku emisiju koja se radnim danima, u terminu od 15.05 do 19.00 h na zanimljiv način



bavila raznim interesantnim temama iz svijeta muzike, filma i sporta, ali i svim drugim sferama života.

Vijesti su emitovane svakodnevno u šest termina (09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 17.00 i 19.00h), njihovo trajanje je bilo tri do četiri minuta i obuhvatale su preglede najznačajnijih dešavanja iz zemlje i svijeta.

Termin, tačno u podne, bio je rezervisan za emitovanje autorskih emisija iz različitih oblasti. Tokom 2024. godine, jednom sedmično, emitovane su **Sve boje kulture, Otvoreno o NVO, Radio ordinacija, Vox luventutis, Radio bonaca, Zujalica** i **Teen Top Five**. Sve emisije sui male i reprizna emitovanja, istog dana od 19.15 h.

Ponedjeljkom je emitovana polusatna emisija **Sve boje kulture** koja se bavila kulturom iz svih uglova i uvijek sa gostom/ima u studiju. Tokom 2024. godine ponedjeljkom se govorilo o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima i tradiciji, arheologiji, folkloru, istorijskim podacima o nastanku i trajanju Budve i svih značajnijih kulturno istorijskih spomenika na njenoj teritoriji (tvrđave, manastiri, guvna, spomenici), kao i o istorijskim ličnostima, ali i savremeniciima koji su značajno doprinijeli razvoju Budve u svakom smislu.

Otvoteno o NVO je emisija koja je emitovana utorkom u trajanju od 30 minuta i bavila se aktivnostima više od 50 registrovanih NVO u Budvi. Cilj emisije je bio da se prezentuju projekti nevladinog sektora koje podržava Opština Budva, ali i sve aktivnosti koje upućuju na problem u društvenoj zajednici. Takođe, bio je zastupljen i građanski aktivizam u Budvi i Petrovcu, što kroz saopštenja, akcije, mnogobrojne projekte i praćenje njihove realizacije. Praćene su i aktivnosti nadležnih opštinskih i državnih institucija kada je finansiranje NVO u pitanju.

Polusatna edukativna emisija iz medicine, **Radio ordinacija** je emitovana srijedom i njeni gosti su bili ljekari iz Budve, Crne Gore i regiona, specijalisti određenih grana medicine koji su na jednostavan način govorili o mnogobrojnim zdravstvenim problemima, preventivi, uzrocima, simptomima, dijagnostici, liječenju i zdravim stilovima života.

Četvrtak u podne bio je rezervisan za mlade i sve njihove aktivnosti posebno u okviru Omladinskog kluba Budva sa čijim predstavnicima je ostvarena veoma dobra saradnja. U emisiji **Vox luventutis** bile su zastupljene i sve značajnije aktivnosti svih obrazovnih ustanova iz Budve i Petrovca, ali i nevladinog sektora kojima su mladi interesna sfera, kao i volonterima Crvenog krsta Budva. Posebna pažnja posvećena je mladim i uspješnim Budvankama i Budvanima iz svih sfera života.

Emisija sa turističkim temama, **Radio Bonaca** na programu je bila petkom u podne i tokom 30 minuta bivala se svim najaktuelnijim turističkim temama uz adekvatne sagovornike. Promovisani su poznati, ali i manje zastupljeni vidovi turizma, destinacije, kulturno istorijsko nasljeđe, lokalni običaji i manifestacije i drugi segmenti koji zajedno čine jedinstvenu ponudu Budve i Crne Gore.

Edukativno muzička emisija za najmlađe, **Zujalica** emitovana je subotom u podne i bavila se aktuelnim temama prilagođenim najmlađim slušaocima uz adekvatnu muziku prilagođenu njihovom uzrastu. Posebna pažnja posvećivala se značajnijim praznicima i tradicijama vezanim za njih, godišnjim dobima, biljkama, životinjama i slično. Svaka emisija je imala i kratke ankete na zadatu temu sa djecom predškolskog i nižeg osnovnoškolskog uzrasta.

Nedjelja u podne bila je rezervisana za tinejdžere i muziku koju slušaju, kroz top listu pet najaktuelnijih remiksa, u okviru emisije **Teen Top Five** koju realizuju dvije srednjoškolke.

Ni ljubitelji sporta nijesu bili zapostavljeni tokom 2024. godine. O svim lokalnim sportskim dešavanjima govorilo se tokom 15-ominutnog programskog segmenta **Sport Fleš**, radnim danima od 13.10 h, dok je inostrani sport bio zastupljen u posebnoj dijelu **Supermarketa** od 15.30 h.

Za muzičke sladokusce obezbijeđen je bio termin petkom od 20.00 do 22.00h i **Brijanje sa Žerajom**, tokom koje su mogli da uživaju uz najkvalitetniju pop i rok muziku domaće i inostrane scene, sa posebnim akcentom na mlade talentovane muzičare iz Crne Gore i Budve. U emisiji se povremeno znalo i zasvirati i zapjevati uživo.

Poslijepodnevni program, radnim danima od 13.05 do 19.00 sati, bio je rezervisan za **Supermarket**, zabavno muzičku emisiju koja se radnim danima, u terminu od 15.05 do 19.00 h na zanimljiv način bavila raznim interesantnim temama iz svijeta muzike, filma i sporta, ali i svim drugim sferama života.

Vikend poslije podne i tokom 2024. godine bio je rezervisan za četvorosatnu muzičku emisiju **Top 44** u okviru koje se, na jedan lagan i pitak način, plovilo kroz svjetska i domaća muzička dešavanja. Emisija je realizovana subotom i nedjeljom u terminu od 14.00 do 18.00h.

Tokom ljeta, termin od 10.00 do 12.00h bio je rezervisan za **Ljeto uz radio**, emisiju posvećenu turističkim aktuelnostima, odnosno najaktuelnijim temama u vezi sa boravkom gostiju u Budvi, privatnom i hotelskom smještaju, kampovima, kupalištima, kvalitetu morske vode, izletničkom i ruralnom turizmu, pješačkim stazama i ostalim segmentima turističke ponude, aktivnostima lokalne samouprave, TOB, Morskog dobra i slično. Svakog četvrtka, u julu i avgustu 2024, prijedpodnevni program je bio posvećen jednom dijelu našeg grada od Buljarice, preko Petrovca, Svetog Stefana, Pržna i Kamenova, zatim Rafailovića i Bečića, kroz Budvu, pa do Jaza. Novinarska ekipa uključivala se sa terena i sa sagovornicima iz raznih institucija, preduzeća, službi i hotela izvještavala o trenutnoj situaciji, problemima sa kojima se suočavaju i drugim dešavanjima.

Emisija **Ljeto i kultura** emitovana je ponedjeljko, srijedom i petkom tokom ljeta tačno u podne, a bavila se programima festivala Grad teatar, ali i brojnim dešavanjima drugih institucija kulture na području Budve, Svetog Stefana i Petrovca. Izveštaji, prilozi i intervjui sa poznatim glumcima, rediteljima, scenografima karakterisali su svaku emisiju tokom jula i avgusta.

Utorkom i četvorkom, tokom ljeta 2024. godine, emitovan je petnaestominutni programski segment **Ljeto oko nas** u okviru kojeg su vođeni razgovori sa organizatorima brojnih dešavanja iz drugih gradova Crne Gore. Tako su naši slušaoci imali informacije o barskom Ljetu sa zvijezdama, tivatskim Purgatorijama, hercegnovskom Filmskom i Guita festivalu, nikšićkom Lake i Bedem festu, kolašinskom Tango kampu, žabljačkom i kotorskom Wild Beauty Art festivalu, ulcinjskoj Hidroavio regati, Bokeškoj noći, brojnim ribarskim feštama u manjim primorskim mjestima i slično.

Kao i svih prethodnih godina, Radio Budva je prenosila sjednice SO Budva, kojih je u 2024. godini, zbog izbornih procesa, bilo samo četiri. Sjednice su održane 16. februara (deseta i jedanaesta), 22. marta (deseta i dvanaesta) i 25. marta (dvanaesta) i 26. marta (trinaesta), koje su prenošene direktno u

program Radio Budve, te pripremani izvještaji za naredni dan. Tradicionalno je prenošena je i svečana sjednica povodom Dana Opštine, 22. novembra.

Kada su izborni procesi u pitanju, Radio Budva je ispoštovao sve smjernice o praćenju lokalnih izbora, koje je donio Savjet RTB, i na njegov rad nije bilo primjedbi. U dva izborna kruga organizovana su četiri dvosatna okrugla stola i pored činjenice da prostor studija nije pogodan za tako velike grupe (devet predstavnika političkih subjekata i novinarka), kao i dva puta po devet 45-ominutnih predstavljanja svih političkih aktera izbornog procesa. Tokom oba izborna dana ekipe su bile na terenu i pravovremeno informisale slušaoce o situaciji na izbornim mjestima i izlaznosti građana, te snimane izjave nosilaca listi koje su emitovane nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon prestanka izborne šutnje.


U cilju što kvalitetnijeg informisanja, tokom 2024. godine u studiju Radio Budve gostovali su, koliko je bilo moguće u okolnostima dva izborna ciklusa, predstavnici lokalne samouprave, sekretari sekretarijata, direktori i stručnjaci preduzeća i ustanova, poslenici turističkih i privrednih subjekata, sportisti, talentovani učenici, glumci, reditelji, slikari, književnici i svi oni koji su svojim radom, angažovanjem i djelovanjem doprinijeli društvenoj zajednici kao i svi drugi, za čije gostovanje bude postojao aktuelan i opravdan povod. Takođe, obilježeni su svi značajni datumi, emitovani prilozi sa press konferencija, skupova, seminara, kongresa i manifestacija, realizovana brojna telefonska uključivanja sa terena, tematski obrađivane aktuelne teme.

U svakodnevnoj, često i neravnopravnoj borbi sa drugim medijima, posebno kada su društvene mreže u pitanju, zaposleni u Radiju se trude da slušaocima pruže tačnu, objektivnu i blagovremenu informaciju. Prije godinu, sprovedena je anketa na globalnom nivou, koja je pokazala "da je gotovo nemoguće čuti govor mržnje na radio stanicama, što nije slučaj sa drugim medijima, posebno društvenim mrežama". I to je, uz ranije navedeno, misija Radija Budve koja se njeguje od njegovog osnivanja.

Ekipa Redakcije Radio Budve, koju su u 2024. godini činile dvije voditelji/ke, pet novinari/ki i urednica, je, pored redovnog rada, svakodnevno značajnu pažnju posvećivala i obuci mladih saradnika, bilo da su se samoinicijativno prijavili ili kroz državni program odrađivanja pripravničkog staža. Odsustvo samo jednog člana Redakcije, usložnjavalo je organizaciju rada, ali su i dalje imperativ bili slušaoci i program.

1. IZVJEŠTAJ O RADU PORTALA RADIO TELEVIZIJE BUDVE za 2024.GODINU

Portal RTV Budva u 2024. godini nastavlja trend rasta posjećenosti, ostvarivši 2.8 miliona pregleda stranica i 1.8 miliona posjeta u 2024. godini.



Ovo je povećanje od 59.3% u odnosu na prethodnu godinu.

Aktivni korisnici takode su zabilježili rast od 42.6%, što jasno ukazuje na povećanje broja lojalnih posjetilaca.

Portal "Radio Televizija Budva" nastavio je sa značajnom ulogom u informisanju građana Budve i Crne Gore tokom 2024. godine, sa skoro tri miliona pregledanih stranica.

Potvrdu čitanosti sajt ima u zabilježenim posjetama korisnika internet usluga tokom 2024. godine. Preko društvenih mreža ostvarena je fantastična konekcija sa našim čitaocima, kako u zemlji tako i u regionu, ali i širom svijeta.

U protekloj godini, portal Radio Televizije Budva imao je ukupno 1.8 miliona posjeta od strane 738.000 različitih korisnika. Ukupno je pregledano 2.8 miliona članaka na sajtu.

Najčitanije rubrike tokom 2024. godine bile su društvena hronika, politika i ekonomija, dok su rubrike zabava i sport takode privukle značajnu pažnju naših čitalaca. Posebno smo ponosni na dodavanje nove rubrike "Kolumne", koja pruža prostor za mišljenja i analize različitih autora, obogaćujući sadržaj našeg portala.

Prisustvo na društvenim mrežama tokom 2024. godine, portal "Radio Televizija Budva" ostvario je značajan broj pratilaca na društvenim mrežama: Facebook: 35.700 pratilaca, Instagram: 12.500 pratilaca.




Izveštaj o radu RTB za 2024

Content overview

Breakdown: Organic/ads ▼

All Posts Stories

Views ● **Reach** ● **Content interactions** ●
2.6M 127.7K ↑ 61.4% 13.4K ↑ 100%



Views breakdown

Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024


Total
2,644,566
From organic
100%
From ads
0%

Content overview

Breakdown: Organic/ads ▼

All Reels Videos Live Posts Stories

Views ● **Reach** ● **3-second views** ● **1-minute views** ● **Content interactions** ● **Watch time** ●
7.5M 3.2M 0% 1.9M ↓ 37.5% 19.8K ↓ 4% 354.6K ↑ 23.5% 361d 5h ↓ 5%



Views breakdown

Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024

Total
7,492,972
From organic
100%
From ads
0%

Demografski podaci korisnika za 2024. godinu Korisnici prema starosnoj dobi: 65+: 12.7% 55-64: 19.0%

Korisnici prema zemlji: Crna Gora: 75.4% Srbija: 13.3% Bosna i Hercegovina: 3.1% Sjedinjene Američke Države: 2.8% Švedska: 2.6% Hrvatska: 1.5% Njemačka: 1.4% Korisnici prema kategoriji uređaja za 2024. godinu


Prema podacima za 2024 godinu, korisnici portala "Radio Televizija Budva" su koristili različite uređaje za pristup sajtu: Mobilni uređaji: 87.4% Desktop računari: 11.9% Tableti: 0.7%

Portal "Radio Televizija Budva" kontinuirano radi na unapređenju sadržaja i pristupačnosti kako bi naši korisnici imali što bolje iskustvo. Pored lokalnih vijesti, nastavljamo da nudimo raznovrstan sadržaj, uključujući muziku, film, modu i zanimljivosti iz svijeta. Naš cilj je da ostanemo relevantan izvor informacija za građane Budve, Crne Gore i šire.

1.4 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU SEKTORA MARKETINGA za 2024. GODINU

Ukupan komercijalni prihod za 2024.godinu je manji za 15% u odnosu na planirani. Razlog ne ostvarenja plana je zbog nepovoljne situacije na marketinškom tržištu i ekonomske i društvene nestabilnosti kao i drastično smanjenje budžeta oglašivača namjenjenih RTB.

Grafikon 1: Kretanje prihoda u 2024.godini




Izvor: Autor

Prihodi u 2024. godini u prva dva kvartala belježe stagnaciju. U 2024.godini održani su vanredni Lokalni izbori u maju i novembru mjesecu koji su imali uticaj na povećanje marketinških prihoda. U ljetnjim mjesecima imamo očekivani skok prihoda zahvaljujući Ljetnjem programu koji je realizovan na Televiziji Budva. Kraj godine, decembar mjesec, belježi blagi rast prihoda shodno činjenici da se na programu radija i televizije emituju novogodišnje čestitke.

Rad Sektora marketinga bio je usmjeren na obezbjeđivanju svih potrebnih uslova za nesmetano funkcionisanje sektora, koordinaciju poslovanja organizacionih jedinica u cilju efikasnijeg poslovanja, rad na unapređenje i kontrolu sprovođenja poslovnih procesa unutar Sektora marketinga. Sektor marketinga i prodaje je u 2024. godini nastavilo sa aktivnostima:

- dalje usmjeravanje pažnje i kontaktiranje svih značajnijih marketinških agencija i potencijalnih partnera
- o planiranju i realizaciji marketinških aktivnosti sa ciljem povećanja prihoda i podizanje ugleda RTB kroz jačanje korporativnog imidža
- o realizovanju medijskih sponzorstava manifestacija iz oblasti kulture, sporta...
- sačinjavanje ponuda i posebnih kalkulacija za prodaju programa iz produkcije RTB
- usklađivanje naših proizvoda/usluga sa potrebama oglašivača
- praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje, kupovine i razmjene programa.

Grafikon 2: Struktura ukupnih prihoda ostvarenih u 2024. godini



Izvor: Autor

U strukturi ukupnih prihoda dominantno su zastupljene paketske usluge za koje se oglašivači najčešće opredjeljuju.

Služba marketinga poseban akcenat stavila je na promociju i jačanje imidža RTB sa zadatkom da doprinese kvalitetnijoj programskoj ponudi Radija i televizije Budva kao i Portala RTB, stvaranju pozitivnog imidža kuće i unapređenju interaktivnosti između naše kuće i korisnika usluga. U tom smislu ističemo projekte „Izbor za najljepši novogodišnji izlog“. Vođeni konceptom društveno odgovornog poslovanja – ovaj koncept podrazumjeva odgovornost

prema privrednim subjektima, lokalnoj zajednici od kojih se dobija profit i postavljanje prema njima na socijalno odgovoran i etičan način organizovali smo navedene projekte:

1. „ Izbor za najljepši novogodišnji izlog“- Cilj akcije je podsticanje preduzetništva, animiranje vlasnika radnji i poslovnih prostora da ukrašavanjem izloga svojih lokala daju doprinos prazničnoj atmosferi u gradu . Važna je i zbog očuvanja imidža grada jer je Budva metropola po svim karakteristikama, kako turističkim tako i kulturnim. Dugujemo zahvalnost preduzeću Mediteran reklame i Turističkoj organizaciji opštine Budve, za pruženu podršku u realizaciji ovog projekta.

Može se konstatovati da smo, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju, drastično smanjenje budžeta oglašivača namjenjenih RTB, smanjenje učešća u gledanosti kao i odustanak pojedinih oglašivača od dalje saradnje sa RTB, uspjeli da zahvatimo adekvatan dio „marketinškog kolača“.

Plan prihoda i aktivnosti Sektora marketinga u 2025.godini

Komercijalnih prihodi od marketinških aktivnosti koji su planirani, čine oko 12% ukupnih poslovnih prihoda. Iako je realno povećanje ovih prihoda velikim dijelom ograničeno opštom situacijom na tržištu marketinških usluga u Crnoj Gori, planom za 2025. godinu predviđa se unapređenje rada i uvođenje novog koncepta djelovanja, koja bi za posledicu imala povećanje prihoda.

Kada su u pitanju planovi za 2025.godinu, u okviru Sektora marketinga, komercijalni prihodi projektovani su u iznosu od 130.000,00€. U komercijalne prihode ulaze prihodi od oglašavanja, sponzorstva, reemitovanja programa, tehničkih i produkcijskih usluga i drugi komercijalni prihodi koje RTB ostvaruje na tržištu. . Da bi unaprijedili rad i postigli još značajnije finansijske efekte i u 2025.godini nastavićemo sa razvijanjem marketinga kao poslovne funkcije u RTB. Putem stvaranja kvalitetnijeg programa RTB, marketinški orjentisanog, obezbjediće se zadovoljenje potreba naših gledalaca, samim tim stvoriti veću potrebu oglašivača za oglašavanje na našim programima.

Sektor marketinga i prodaje će u 2025.godini nastaviti sa sledećim aktivnostima:

- Usmjeravanje pažnje na tržišne lidere i kontaktiranje svih značajnih marketinških agencija i potencijalnih partnera



-
- Kontaktiranje emitera na teritoriji Crne Gore, u regionu i okruženju, a u cilju plasiranja i razmjene programa i kablovskih distributera radi distribucije programa RTB
 - Ispitivanje tržišta u pogledu programske ponude i plasiranja programa RTB
 - Realizovanje medijskih sponzorstava emisija kao i otkupa prava emitovanja za koje postoji iskazan interes.
 - Praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje i kupovine
 - Povećanje naplate potraživanja od marketinških aktivnosti
 - Nabavka filmskog, serijskog, dokumentarnog i animiranog programa koji će poboljšati kvalitet i podići atraktivnost programa RTB
 - Kreiranje marketinških ponuda vezanih za ciljno usmjerene emisije
 - RTB će u skladu s programskim standardima i principama uređivačke politike, proizvoditi i emitovati komercijalni program, u svrhu ostvarivanja komercijalnog prihoda
 - Organizacija društveno odgovornih projekata
 - Afirmisanje naše gledanosti, slušanosti, multimedijalnost
 - Osnovni zadatak Marketing službe je da putem konstantnog poboljšanja rada sa oglašivačima i inovacijama pridobijemo nove, zadrži lojalne i povratimo oglašivače koji su nas napustili
 - Sprovođenje posebnih aktivnosti u glavnoj turističkoj sezoni kada se očekuju veći prihodi i obim posla
 - Na osnovu iskustva posebnu pažnju posvetićemo paket programima u kojima će biti obuhvaćene marketinške usluge RTB
 - Unapređenje komercijalizacije web sajta firme
 - Razvijanje pristupa integrisanog marketinga
 - Praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje, kupovine i razmjene programa

Orientacija na gledaoce i posredno na oglašivače i kupce bila bi cilj marketinga kao poslovne koncepcije pod uslovom da se rad svih poslovnih funkcija integriše i jedinstveno djeluje u tom pravcu. Sektor marketinga će i u narednom periodu kreirati strategiju upravljanja imidžom, s posebnim akcentom na pozicioniranje RTB kao medijskog brenda od povjerenja, korišćenjem opštim i specijalizovanim najavama programskog sadržaja radija, televizije i portala. RTB će osmisliti i realizovati marketinške kampanje i korporativne i dobrotvorne akcije, radi promocije RTB.

Posebnu pažnju posvetićemo sređivanju baze podataka i evidentiranja ciljnih grupa potencijalnih kupaca. Pravilno korišćenje, baze podataka pomoći će nam da odaberemo

najbolje kupce, izračunamo vrijednost vremena života njihovog posla i uspostavimo dijalog koji stvara trajnu lojalnost. Pozitivan pravac razvoja takodje planiramo da nastavimo i kada je u pitanju afirmacija marketinške produkcije: priprema reklamnog programa za emitovanje, kao i njegovo arhiviranje, izrada promotivnih spotova vlastitog programa, izrada spotova, reportaža i sl. za potrebe trećih lica.

Realnost ostvarenja plana biće podložno promjenama u zavisnosti od daljeg razvoja okolnosti i kretanja, kako onih nastalih zbog ekonomske krize, sve veća trenutna ali i potencijalna konkurencija na tržištu, učešće u ukupnoj gledanosti što će i dalje prvenstveno zavisiti od rejtinga naše programske usluge.

RTB će u poslovnoj 2025. godini biti suočena sa istim poslovnim izazovima kao i 2024. godine, koji će zahtevati maksimalno angažovanje svih resursa i iznalaženje najboljih rešenja u poslovanju.

1.5 IZVJEŠTAJ O RADU TEHNIKE ZA 2024. GODINU

Sektor tehnike i produkcije radija i TV Budva tehnički je realizovao programske sadržaje definisane programskom šemom za 2024. godinu.

Pored dnevnog programa koji je realizovan iz studija radija i televizije, tokom godine, sektor tehnike i produkcije realizovao je i žive prenose skupštinskih zasjedanja Opštine Budva.

Takođe smo tokom ljetnje turističke sezone svakodnevno realizovali emisije Ljetnjeg programa, koje smo uživo prenosili sa izvojene lokacije u hotelu Mogren, a putem live stream platforme naš signal je uživo emitovan i na RTV Podgorica.

Tokom godine tehnička oprema za proizvodnju i emitovanje programa redovno je servisirana i održavana. Tehnički sektor RTV budva u 2024. godini izradio je tehničku specifikaciju za nabavku produkcione opreme za potrebe javne nabavke putem kapitalnog budžeta Opštine Budva, koja je realizovana početkom 2025. godine.



Izvršna direktorica RTB
Iva Pavlović